



Europa

Magazine

novembar 2009



Butmir je mrtav! Živio Butmir!

Intervju: Nijaz Duraković

601 godina Maglaja

Deset najljepših građevina na svijetu

Kultura: Jezik nam je katastrofalan!

ISSN 1939-3423



1 1 >

euro

• Gourmet Foods •

OTVORENO!!!

**Poštovane mušterije
posjetite nas u
novootvorenom objektu
"Bosnia Market"
bivši "Topolino"**



**488 Gwinnett Drive (bivši Topolino)
Lawrenceville, GA 30045**

U ovom broju:

4 Bosna i Hercegovina

Nastavak pregovora o ustavnim promjenama u BiH

12 Bosna i Hercegovina

BiH postala članica Vijeća sigurnosti UN

14 Hrvatska

Počela izgradnja riječke džamije

16 Intervju

Nijaz Duraković:

"Rata sigurno neće biti"

20 Zanimljivosti

601 godina Maglaja

24 Zanimljivosti

Najljepše građevine na svijetu

28 Kultura

Jezik nam je katastrofalan!

32 Tehnika

Droid je stigao

34 Zabava

Igrali smo: Plants vs Zombies

36 Sport

38 Porodica

Da li je Vaš dragi škrtica?

40 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



Svim čitaocima islamske vjeroispovijesti želimo sretno i berićetno mubarek dane Kurban Bajrama.



24 Zanimljivosti
Najljepše građevine na svijetu

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

Uvijerite se u svakoj marketinškoj utakmici



Svim Bosancima i Hercegovcima čestitamo 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Oživljavanje Butmira

Visoki zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država dolaze početkom novembra u Sarajevu kako bi pokrenuli novu rundu pregovora o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine.

Zoltan Martinuš (Martinusz) u ime EU i Stjuart Džons (Stuart Jones) u ime SAD nastojat će tokom dvije sedmice u šatl-diplomatiji postići politički sporazum šest stranačkih lidera o paketu minimalnih promjena Ustava BiH.

Cilj im je da do sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC), planirane za 18. i 19. novembar, imaju gotov dogovor kojim će biti otvorena vrata za nove promjene Ustava BiH, ali i riješena neka krupna pitanja kako bi naša zemlja ubrzano krenula prema NATO-u i EU.

Nužan dogovor

Zapad je odlučan da se postigne dogovor, ali i ništa manje čvrst u namjeri da - ako dogovora ne bude - kazni krivce za propast butmirskog procesa. Niko od naših sagovornika nije želio precizirati šta čeka krivce za eventualni neuspjeh. Taktika zapadnih posrednika je da svima objašnjavaju prednosti prihvatanja ponuđenog paketa.

One su dosta jednostavne - BiH će u Ustav ugraditi nadležnosti do sada prenesene s nižih nivoa vlasti na državu i otvoriti put za prijenos novih ovlasti, bit će povećan broj poslanika u oba doma Državnog parlamenta, ojačani Vijeće ministara i premijer te oduzete neke ovlasti Predsjedništva BiH, u kojem se uvodi institucija predsjednika države.

Također, nastojat će se postići dogovori kojima se BiH otvaraju vrata za ulazak u Akcioni plan za članstvo (MAP) u NATO-u te ući u finalnu fazu za ukidanje viznog režima. Ako dogovora ne bude, postoji vrlo realna opasnost da BiH propusti posljednju priliku za MAP, jer će se kriteriji znatno pooštriti. Također, bezvizni režim ostaje na čekanju, jer EU nastavlja trend strogih kriterija, na šta je tjera i hronična nesposobnost bh. vlasti da ispune vrlo precizne uvjete. To se najbolje vidi na stalnim nesporazumima između državnih ministarstava i agencija BiH te skandaloznoj situaciji koja vlada u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Zapadni posrednici nailaze na ogromne prepreke. Na prvom mjestu je opstrukcija predstavnika srpskih stranaka s Miloradom Dodikom na čelu. On je najavio da više

neće ići na pregovore sa zapadnim posrednicima.

Odmah iza toga je mnogo širi problem. Dok zapadnjaci stalno pričaju o tome šta je u paketu promjena dobro za sve građane BiH, političari ističu nedostatke ponuđenih rješenja koji "pogađaju" pripadnike "naroda koji predstavljaju".

Nadalje, posrednicima je sasvim jasan rastući negativni stav Sarajeva prema Karlu Biltu (Carl Bildt), koji u ime Švedske predsjedava EU. Sve to komplicira njihovu poziciju i čini dogovor još težim.

Čvrst stav

No, kako nam je nedvosmisleno stavljeno do znanja, EU i SAD vrlo čvrsto su iza paketa promjena i među sobom nemaju nesporazuma ni nedoumica.

- Niko ne treba sumnjati u to da smo jedinstveni i da nećemo dopustiti ni Dodiku ni Harisu Silajdžiću da nas vuku za nos. Niko od naših najviših zvaničnika neće ostati nijem ni miran na opstrukcije. Svoje vrijeme ne trošimo uzalud. Mi nećemo bježati od toga da krivce za eventualni neuspjeh sankcioniramo sa svoje strane, a očekujemo i da će građani na predstojećim izborima uraditi svoj dio posla - rečeno nam je.

Džonsa i Martinuša, stoga, čeka dosta posla. Oni će biti stalno na putu između Sarajeva - Mostara i Banje Luke te svojih glavnih gradova kako bi pokušavali doći do dogovora i o tome informirali svoje pretpostavljene. Krajnji rok je 18. novembar, kada bi u Sarajevu trebalo početi zasjedanje PIC-a.

Utakmica odgađa sjednicu PIC-a?

Članice PIC-a sve aktivnije razmatraju mogućnost da sjednica tog tijela bude pomjerena za 19. novembar. Razlog za to je utakmica BiH - Portugal, koja je planirana za 18. novembar, pa strane diplomate

procjenjuju da bi to mogao biti susret visokog rizika i događaj koji bi u potpunosti zasjeo sami PIC.

Kako se to ne bi desilo, a očekuju se važne odluke PIC-a, sastanak Vijeća za implementaciju mira onda bi bio prolongiran za jedan dan, pa bi počeo 19., a završio se 20. novembra.

Razgovori završeni bez dogovora

Sastanak u NATO bazi u Butmiru je vođen u dva navrata ranije u oktobru i završen je bez dogovora. Carl Bildt je ocijenio da su razgovori



Protesti ispred NATO baze u Butmiru za vrijeme pregovora

u Butmiru s liderima vodećih sedam bh. političkih partija bili "prilično produktivni". Bildt je naglasio da su voditelji razgovora svjesni razlika između političkih lidera, ali da ima pomaka naprijed.

- Niko nema iluziju da se svi problemi u BiH mogu riješiti odjednom - rekao je on i najavio je da će se na sutrašnjem nastavku razgovora ponovo proučavati neke stvari.

I zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država James Steinberg je ocijenio da se ništa neće riješiti preko noći, ali da svi učesnici razgovora shvataju da postoji euroatlantska budućnost za BiH.

- Postoji prilika da se to iskoristi. Mi smo odlučni da uradimo sve što možemo da pomognemo da ovaj proces ide naprijed - rekao je Steinberg.

Ljubić: Proces završiti cjelovitom reformom Ustava

Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić istaknuo je nakon razgovora u bazi Butmir da se proces mora nastaviti i završiti cjelovitim reformom Ustava.

- Zadržavanje postojećeg stanja vodi BiH praktično u konfederaciju dva unitarna, centralizirana entiteta, što je opasno po BiH, a potpuno neprihvatljivo za Hrvate - kazao je.

Ljubić za ponuđeni paket ustavnih promjena kaže da nije zadovoljio hrvatske zahtjeve.

- Mi smo dali prijedloge. Oni se u prvom redu tiču preustroja u središnjoj razini vlasti, ali i ostalih elemenata na razini države u procesu odlučivanja, gdje se hrvatska pozicija mora izjednačiti s pozicijom druga dva naroda - rekao je on.

Od odnosa prema ovim zahtjevima zavisit će i odnos HDZ-a 1990 prema ponuđenim rješenjima.



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

**NOVA
ADRESA!**

**Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096**

Spehar & Associates Vas poziva na prijem povodom otvaranja nove lokacije na adresi 3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096.

Prijem će se održati u novim prostorijama

u petak 20. novembra od 18h do 20h.

Na prijem su pozvani svi bivši, sadašnji i budući klijenti, te poslovni partneri. Biće servirana pita i piće. Biće nam drago da i Vas tamo vidimo.

Molimo Vas za RSVP na telefon 678-575-9696.

- Ovakav paket nismo spremni prihvatiti
- poručio je Ljubić.

SBiH odbila butmirski paket

Stranka za BiH je na plenarnoj sjednici odbila ponuđeni butmirski paket, izjavio je lider te stranke Haris Silajdžić.

- Demokratska BiH je oštećena i zato mi to ne možemo prihvatiti, smatra Silajdžić i ističe da je u paketu osnovni problem entitetsko glasanje.

Entitetsko glasanje je posljedica protjerivanja ljudi koji se nisu vratili u skladu s Dejtonskim sporazumom i zato je ovo pitanje toliko važno, izjavio je predsjednik Stranke za BiH Haris Silajdžić po završetku razgovora u bazi Butmir o ustavnim reformama i ubrzanju evropskog puta BiH.

Silajdžić je još tokom pauze na razgovorima sedam lidera vodećih bh. stranaka rekao da je za Stranku za BiH ponuđeni paket ustavnih reformi neprihvatljiv, posebno što ne tretira pitanje entitetskog glasanja. Naveo je da se mnogo govorilo o državnoj imovini, ali on to smatra vještačkim pitanjem.

Komentarišući izjavu lidera SDA Sulejmana Tihica da su u BiH mogući sukobi, Silajdžić je rekao da ne misli da je to realno.

Dogovora o ustavu nema, a za imovinu je moguć

Rukovodstvo HDZ-a Hercegovачko-neretvanskog kantona odbacilo je ponuđene ustavne amandmane uz ocjenu da dovode hrvatski narod u BiH u još težu ustavno-pravnu poziciju od sadašnje.

"Ponuđeni ustavni amandmani su apsolutno neprihvatljivi za hrvatski narod u BiH", zaključeno je na sjednici Kantonalnog odbora stranke u Mostaru.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da na sastanku u Butmiru nije ništa dogovoreno o reformi Ustava BiH, a da pitanja o državnoj imovini mogu biti dogovorena. On je istakao da su početni stavovi o promjeni Ustava veoma različiti i da ne vjeruje da bi mogao biti postignut dogovor o tome.

Dodik: Paket nije prihvatljiv ni kao osnova za razgovor

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je na sastanku u Butmiru jasno rekao da paket koji su predložili međunarodni zvaničnici nije prihvatljiv ni kao osnova za razgovore.

- Tokom sastanka razgovarali smo o principima. Bilo je dijametralno suprotnih stavova i mislim da su razlike daleko veće nego što su

Šta sadrži butmirski paket?

Prema zajedničkom prijedlogu predstavnika SAD i EU, u Ustav bi bile uvedene nadležnosti koje su do sada prenesene na državu, kao što su odbrana, obavještajni poslovi i vanjska sigurnost, te jedinstveni sistem indirektnog oporezivanja.

Predviđa se da u nadležnosti entiteta ostane mogućnost uspostave paralelnih odnosa sa susjednim državama, ali u "skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH". Uz to, nadležnosti koje je BiH preuzela po postignutoj saglasnosti entiteta, mogu biti vraćene entitetima "uz jednoglasan pristanak BiH i oba entiteta".

Prijedlogom se nadalje predviđa da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH umjesto dosadašnja 42 ima 87 mjesta, od čega bi tri bila rezervirana za one koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda, dok bi Dom naroda umjesto 15 trebao imati 21 mjesto. Prema prijedlogu EU i SAD, Predstavnički dom birao bi Predsjedništvo te premijera i potvrđivao ministre. Dom naroda razmatrao bi da li je zakon koji usvoji Predstavnički dom destruktivan po vitalni nacionalni interes, usvajao amandmane na Ustav te učestvovao u izboru Predsjedništva. Mehanizam entitetskog glasanja nije dotican.

Također, BiH bi, kako se predlaže, imala predsjednika i dva potpredsjednika. Kandidati za te pozicije birali bi se među članovima Predstavničkog doma koji nisu izabrani u Dom naroda i koji imaju pismenu podršku najmanje pet članova Predstavničkog doma.

Predsjednik Vijeća ministara, odnosno premijer, birao bi iz reda ministara svoja dva zamjenika, ali ne iz istog konstitutivnog naroda. Kandidata za premijera, nakon konsultacija s vladajućim strankama, imenovao bi predsjednik BiH.

U prijedlogu se još ističe i dodatak Ustavu u kojem se navodi: "postojat će Sud i Tužilaštvo BiH, Agencija za istrage i zaštitu te radi osiguranja nezavisnog i profesionalnog sistema pravosuđa, sudsko i tužilačko vijeće".

- Svi upisi prava vlasništva vršit će se jedinstvenom pravnom radnjom, kojom će se vlasništvo nad imovinom prvobitno upisati na državu, a u slučajevima kada se sporazumom između vlada utvrđuje drugi nosilac prava vlasništva, neposredno nakon toga istom pravnom radnjom će se ubilježiti prijenos vlasništva na nosioca prava vlasništva koji je naveden u tom sporazumu - kaže se u dijelu prijedloga koji se tiče državne imovine.

Dalje se predviđa da "država bude vlasnik imovine koja joj je potrebna u vršenju funkcija javne vlasti i imovine koja će joj biti potrebna za integracije u EU i NATO".

- Imovina obuhvaćena sporazumom između vlada precizno će se utvrditi putem popisa državne imovine koji je pokrenuo OHR - navodi se u deklaraciji i dodaje:

- Sva imovina koju koriste država, RS, FBiH i Brčko Distrikt za vršenje funkcija javne vlasti bila bi uknjižena na sadašnjeg korisnika. Raspodjela vlasništva zasnivat će se na izvještajima "svake od četiri vlade" u kojim će biti navedena sva imovina, koju one sada koriste za vršenje funkcija javne vlasti.

Pravo vlasništva nad državnom imovinom koja se nalazi izvan granica BiH, bilo bi upisano na državu, navodi se, između ostalog, u deklaraciji o državnoj imovini.

bile ranije, rekao je Dodik novinarima.

Dodik je dodao da je razgovarano i o Parlamentarnoj skupštini BiH, Predsjedništvu, ali da se nije išlo ni u kakve detalje nego je bilo riječi o principima.

“Tihić je mislio da treba da se uvede vrhovni sud BiH, što je apsolutno neprihvatljivo, kao što je i za njega, pretpostavljam, neprihvatljivo da se uvede prijedlog koji se odnosi na referendum”, rekao je Dodik.

“Spremni smo na povećanje broja poslanika i takve tehničke promjene, ali ne više od toga”, rekao je dodavši da posredovanje stranaca nije potrebno.

SDA uslovno prihvatila paket promjena

Potpuni neuspjeh butmirskih razgovora, iako je SDA učinila sve da se postigne sporazum, nažalost, drugi to nisu htjeli, kazao je novinarima Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), nakon okončanja druge runde butmirskih pregovora.

“Zbog njihovih politika isključivosti, kako minimalističkih tako i maksimalističkih, nemamo sporazum”, rekao je on dodavši da je bilo bolje da pregovori nisu ni počinjali nego da su na ovakav način završeni.

“Imam jedino moralnu satisfakciju jer sam bio spreman prihvatiti prijedloge. Međutim, gubitnik je BiH i pomalo sam ljut zbog toga. Imao sam osjećaj da su neki ljudi sretni što je sve propalo”, rekao je Tihić.

Osman "Cico" Vujanović

cell: 404-550-8054
fax: 770-962-3596
e-mail: osmanvu@gmail.com

**Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće**

MARLOW & YOUNG
Injury Attorneys / Osobne Ozljede

770-698-5700
Free Consultation

Michael A. Young R. Lee Marlow

Practice Limited to Auto Accidents and Work Injuries
48 Years of Combined Injury Law Experience

Specijalizovani tim advokata za saobraćajne nesreće i ozljede pri radu

Ado Tahirović 404-210-5564
(Bosnian Translator - if needed / Bosanski prevodioc ako trebate)

“Plan SAD-a i EU će ohrabriti srpske separatiste”

Obamina administracija se pridružila planu Evropske unije koji u suštini jača srpski entitet u Bosni umjesto da joj pomogne u konsolidaciji na putu ka evropskim integracijama, piše u Vol strit Džornelu bivši kandidat republikanaca za predsjednika SAD Bob Dol (Bob Dole).

Kada je saopšteno da je Barak Obama dobio Nobelovu nagradu za mir, Nobelov komitet je pohvalio njegove doprinos u sprečavanju klimatskih promjena, takođe da otkako je preuzeo dužnost “multilateralna diplomatija ponovo dobija centralno mjesto” i “dijalog i pregovori” postaju najpoželjniji instrumenti za rješavanje konflikata.

Takvi stavovi izazivaju zabrinutost kod mnogih posmatrača, uključujući i Boba Dola, koji vjeruju u američku posebnost i koji se slažu sa stavom bivše državne sekretarke Medlin Olbrajt da su SAD “nezamjenljiva nacija”.

Očuvanje i odbrana naših vrijednosti kod kuće i njihova promocija u inostranstvu je ključna za zaštitu američkih nacionalnih interesa. Drugi, prije svega protivnici američke intervencije u Iraku, protive se ovom stavu i pozdravljaju promjenu politike u odnosu na Bušovu za koju su smatrali da unosi previše žestine i pretjerivanja”, piše Bob Dol.

Međutim, očigledno je da multilateralizam nije uvijek najbolji pristup i stav da su SAD samo jedna među mnogim drugim jednakim državama ne uzima u obzir posebnu ulogu koju Vašington može da igra na svjetskoj pozornici.

Bosna je ponovo izložena prijetnji

To nigdje nije tako očigledno kao u slučaju Bosne, koja je početkom 1990-ih bila napadnuta i na ivici uništenja. Kako se situacija pogoršavala, SAD su sve više ostajale po strani, a Evropa je preuzela glavni teret suočavanja sa krizom.

Govoreći pred Evropskom komisijom, luksemburški ministar inostranih poslova Žak Puskas je izrekao “Svanuo je dan Evrope”.

Nažalost, to je bilo vrijeme pasivnosti i izostanka akcije i pretvorio se u godine pokolja i najvećeg genocida u Evropi od Drugog svjetskog rata. To je zaustavljeno tek intervencijom NATO koju su predvodile SAD, podsjeća Dol.

Bosna je i sada izložena prijetnji. Ovoga puta nije riječ o brutalnosti ili genocidu, već suptilnijoj opasnosti – mogućnosti slabljenja države do nivoa njenog raspada, prepustanju njenih naroda da žive u separatnim, etničkim enklavama, gubljenju nade u demokratski razvoj i legalizovanju

ultranacionalizma. To se ne dešava na bojnopolju, već za pregovaračkim stolom zato što umjesto jačanja moći države i uključivanja jogunastih bosanskih Srba u Bosnu – predstavnici Evropske unije koje predvodi bivši visoki međunarodni posrednik u ovoj zemlji Karl Bilt i dalje se oslanjaju na Dejtonski sporazum.

Prijedlog SAD i Evropske unije koji je nedavno predložen političarima u BiH neodrživ je iz dva razloga. Prvo, predviđa da skoro sva državna imovina pripadne dvama entitetima u BiH. To će oslabiti centralnu državu i ojačati entitete. Slobodan Milošević, arhitekta genocida u Bosni, nastojao je da ugradi tu odredbu i u Dejtonski sporazum, ali je bio osuđen.

Evropljani mogu dovesti do kraja države BiH

Pravo srpske parlamentarne manjine da sa 22 odsto glasova stavi veto na svaku odluku za koju smatra da je u suprotnosti sa “nacionalnim interesom”, koje je dosada upotrijebljeno

nebrojeno puta – onemogućilo je državu Bosnu da usvoji ključne zakone. Evropska komisija je 14. oktobra u svom izvještaju zaključila da je entitetsko glasanje ključna prepreka za razvoj Bosne, ali ništa ne čini da promijeni to stanje, ocjenjuje Bob Dol.

Na zaprepaštenje mnogih u Bosni, SAD podržavaju plan EU. Kao i mnogi drugi u svijetu, i građani BiH gledaju na Obamu sa nadom. Na kraju krajeva, njegov potpredsjednik Džo Bajden je bio među najaktivnijim u rušenju Miloševića. Suprug državne sekretarke Hilari Klinton, je kao američki predsjednik intervenisao kako bi spriječio pokolj u Bosni. Građani ove zemlje se nadaju da će nakon godina izostanka reformi, Obamina administracija preduzeti odvažne mjere u cilju stabilizacije Bosne i regiona u celini.

Umjesto toga, Obamina administracija se pridružila planu Evropljana koji će imati suprotan efekat. Stiče se utisak da Bijela kuća smatra da će jačanje srpskog entiteta u Bosni umanjiti mogućnost da se on odvoji i postane dio Velike Srbije. Međutim, to će samo ohrabriti srpske separatiste. Predloženi paket samo će biti opravdanje za višegodišnju nacionalističku kampanju Milorada Dodika u cilju slabljenja i podrivanja Bosne, a što će samo podstaći dalju nestabilnost.

Kao što je jedanput bila spašena, Bosni je i sada prijeko potrebna pomoć kako bi opstala kao prosperitetna i demokratska zemlja. Dol zato traži od Obamine administracije da je ne žrtvuje zarad multilateralizma, dijaloga ili nekog drugog principa. On upozorava da bez preuzimanja američkog liderstva, Evropljani mogu dovesti do kraja države Bosne i Hercegovine.



Bob Dole

TRT Transport, LLC zapošljava owner-operatore

- We charge 10%
- Isplata u roku dva dana (direct deposit) nakon ispostave dokaza o isporuci robe (proof of delivery)
- \$300.00 referral fee
- Dispatcher 24/7
- Korištenje kartice za gorivo (Fleet Card)
- Serves all 48 states

Za više informacija nazovite Draganu na 317.243.3045 ili 317.258.7062



office: 317.209.8153 :: fax: 317.209.8155
5402 Pappas Drive :: Indianapolis, IN 46237

“Dodik čini sve da uništi BiH”

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je da je Daytonski sporazum zaustavio rat u BiH, no da nema mehanizama da ta država danas funkcionira.

“Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čini sve da razbije BiH. Danas u Republici Srpskoj živi tek 8 posto Bošnjaka i Hrvata od nekadašnjih 48 posto, Dodik bi u takvim okolnostima provodio referendum o odcjepljenju o izdvajanju što mi ne prihvaćamo”, kazao je Mesić, odgovarajući na novinarska pitanja tokom posjeta Zadru.

Hrvatski predsjednik ocijenio je i kako “Beograd vodi neiskrenu politiku prema BiH, ljubi se s Dodikom, dočekuje ratnu zločinu Biljanu Plavšić, u biti podržava opciju koja razara BiH”.

Hrvatska u svemu vodi realnu politiku, dodao je Mesić.

Također je kazao kako je “hrvatski interes da se otvore granice i da hrvatski narod živi u ukupnom kulturnom prostoru, jer Hrvati ne žive samo u Hrvatskoj.

Strateški cilj Republike Hrvatske je što brži ulazak u EU jer to znači i isključivanje rata kao političkog sredstva”, dodao je.

Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić izjavio je da hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića niko u BiH i Republici Srpskoj ne pita za ovlaštenje za referendum, niti da li on to prihvata ili ne.

“Mesić u jednom vakumu i jednom međudržavnom haosu nalazi plodno tlo za svoje stavove koji su protiv RS i protiv Srba u BiH”, konstatovao je Vasić.

Dodik: Neka se Mesić prestane brinuti o RS

Kabinet predsjednika Vlade RS Milorada Dodika reagirao je na izjave koje je dao hrvatski predsjednik uz ocjenu da je krajnje vrijeme da Stjepan Mesić „prekine brinuti“ o RS te da bi „bilo bolje da svoju brigu usredsrijedi na Hrvate u BiH koji su u potpunosti marginalizovani“.

„Ovo nije prvi put da se predsjednik Hrvatske, kad god ima ličnih problema u sopstvenoj zemlji, nepozvan prihvata arbitriranja oko BiH gdje je po običaju kriva samo jedna strana, RS i Milorad Dodik. Mesić pažnju Hrvatske i ostale javnosti želi preusmjeriti na za njega uvijek dežurne krivce - RS i premijera Milorada Dodika, pa i na Srbiju“, navodi se u saopćenju iz Kabineta entitetskog premijera.

**Grad!
Vjetar!
Oluje!**

Oštećen krov? Pozovite 404.704.6740

- **Besplatna promjena Vašeg krova - nećete platiti ništa iz svog džepa!**
- **Besplatne konsultacije**
- **Besplatna procjena**
- **Mi ćemo platiti Vaš deductible!**
- **Mi ćemo u Vaše ime direktno raditi sa Vašim osiguranjem**



mobil: 404.704.6740 * office: 678.344.7054



**New and Pre-owned
Mercedes-Benz**

**Za više informacija na
našem jeziku nazovite:
Bojan Planin
Cell: 770-362-2383
e-mail: bplanin@rbmnorth.com**

Alpharetta, GA

Exclusive at RBM North

- **Free Oil Changes for life on ALL new vehicle purchase**
- **We pay Top Dollar for ALL Trades**
- **Low Finance rates available**

www.rbmnorth.com



**ADVOKATSKA KANCELARIJA
Aleksandra H. Bronsted, P.C.
*Attorney at Law***

**Radno pravo / diskriminacija
Porodično pravo / razvodi
Krivično pravo
D. U. I.**

Osobne ozljede zadobivene:

- ◆ Na radu / Workers' compensation
- ◆ U saobraćajnom nesrećama
- ◆ Pri padu
- ◆ Korištenjem neispravnih proizvoda

6065 Lake Forrest Dr
Suite 200
Atlanta, GA 30328

Phone (770) 451-3818
Fax (770) 451-3922



Aleksandra H. Bronsted

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

BiH postala članica Vijeća sigurnosti UN

Generalna skupština Ujedinjenih naroda izabrala je BiH kao jednu od pet novih nestalnih članica Vijeća sigurnosti, potvrđeno je iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je prisustvovao sjednici.

Izbor pet nestalnih članica je obavljen tajnim glasanjem na plenarnom zasjedanju Generalne skupštine, a glasalo se po regionalnim grupama. Bosna i Hercegovina je bila jedini kandidat za mjesto nestalne članice Vijeća sigurnosti iz grupe zemalja istočne Evrope nakon što se Poljska povukla početkom 2008. godine. Brazil, Gabon, Liban, Nigerija i BiH će biti članice Vijeća sigurnosti 2010. i 2011. i one će 1. januara zamijeniti Burkinu Faso, Kostariku, Hrvatsku, Libiju i Vijetnam.

Nestavno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a za Bosnu i Hercegovinu predstavlja najveći uspjeh kojeg je postigla na međunarodnom planu od završetka rata, kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. Bosna i Hercegovina je od objekta rasprave postala subjekt u Ujedinjenim nacijama, ističe Komšić:

„Znači afirmaciju BiH na globalnom planu, a to mi već možemo osjetiti ne samo ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u Njujorku u Generalnoj skupštini nego i u BiH.“

Bosna i Hercegovina za nestavno članstvo pri Vijeću sigurnosti UN-a od 190, dobila je glasove 183 zemlje. Nerkez Arifhodžić, savjetnik za vanjsku politiku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića kaže kako to potvrđuje priznanje Bosni i Hercegovini za sve ono što je prošla tokom tri i po godine rata.

Zemlje koje su glasale za BiH trebaju da vjeruju kako će BiH raditi u interesu međunarodne zajednice, navodi Arifhodžić:

„Vrijeme će pokazati da ovaj optimizam koji se u ovome trenutku pojavljuje bude ono što je najvažnije. Uostalom, ovo je momenat kada se ipak svim Bosancima i Hercegovcima treba čestitati za današnji dan jer to je i uspjeh svih onih koji su doprinijeli na bilo koji način da BiH ima ovakav ugled danas u međunarodnoj zajednici i u svjetskoj organizaciji.“

Aktivni sudionik na međunarodnoj sceni

I u Ministarstvu vanjskih poslova BiH navode kako nestavno članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a predstavlja istorijski značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu već i za Ujedinjene nacije, s obzirom na činjenicu da je upravo ta organizacija prije 15 godina tražila način da zaustavi rat u BiH.

Zamjenica ministra Ana Trišić - Babić kaže da Bosna i Hercegovina dolazi u priliku da bude aktivni sudionik na međunarodnoj sceni i da rješava globalna politička, ekonomska i finansijska pitanja kroz sistem Ujedinjenih nacija. Ipak, sve to će zahtijevati odgovornost, kaže Trišić - Babić jer, prema pravilima, u toku godine Bosna i Hercegovina će jedan mjesec biti i predsjedavajuća:



Željko Komšić, Predsjedavajući Predsjedništva BiH

„Svi globalni problemi, sve krize - moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, mišljenje kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti i mišljenje o Bliskom Istoku, Izraelu, Iranu. I to su vrlo teške odluke. I mi zaista u ovom trenutku nećemo moći sebi dati za pravo da budemo prilikom nekih glasanja suzdržani nego moraćemo jasno se pozicionirati i imati mišljenje. Naravno, mi uvijek zastupamo mišljenje zemalja EU, ali u zadnje vrijeme smo u prilici da vidimo da dosta često i zemlje EU su po nekim pitanjima razjedinjene i, naravno, to će za nas biti neka otežavajuća okolnost, ali to je isto dakako jedan veliki izazov s kojim, ja lično mislim, nije loše da se suočimo i da se na taj način pozicioniramo konačno.“

S obzirom na obimnost posla, Misija BiH u Njujorku, koja trenutno broji pet diplomata, će se morati i kadrovski ojačati. Ukoliko se Bosna i Hercegovina ugleda na susjednu zemlju Hrvatsku, koja je tokom nestalnog članstva u Vijeću sigurnosti brojala 15 osoba, značice to slanje još najmanje 10 diplomata u sjedište UN-a.

Ono što može predstavljati problem je nedostatak mladih i sposobnih kadrova koji mogu odgovoriti zadacima koji će pred njih biti postavljeni, kaže profesor međunarodnog prava u Banjoj Luci Vitomir Popović:

Nesolidna priprema za veliki korak

„Nažalost, moram da kažem da mi još uvijek nismo dovoljno osposobljeni kadrovski, da mi još uvijek malo ulažemo u osposobljavanje tih kadrova koji treba da rade ne samo u UN-u nego u čitavom nizu drugih međunarodnih organizacija. I, nažalost, mi još uvijek tu biramo po nekakvom ključu, po partijskoj pripadnosti, a pritom zanemarujemo njihovu osposobljenost, a njihova osposobljenost jeste uslov da ono što oni rade bude u interesu BiH, dakle da bude u interesu svih građana koji u njoj žive.“

Nekadašnji profesor međunarodnog prava na sarajevskom Univerzitetu, a danas Kings Collega u Londonu Zoran Pajić kaže da ima određenu vrstu skepse prema članstvu Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a.

U prilog toj konstataciji Pajić navodi kako je u posljednjih nekoliko godina unutrašnje-politička situacija prenesena i na vanjsku politiku, pa se tako dešavalo da jedan član Predsjed-

ništva BiH održi govor na međunarodnoj sceni, od kojeg se onda ostala dvojica ograđuju.

To je nepopularno u međunarodnim odnosima, a u međunarodnom pravu neprihvatljivo, kaže Pajić:

„To mi nekako govori o jednoj nesolidnoj pripremi za jedan ovako veliki korak za koji se BiH odlučila. I nema jasno profilirane spoljne politike. To mogu da ilustrujem, ali se ne mogu sjetiti ko je to rekao - jedan od funkcionera BiH na pitanje za šta će se BiH zalagati u Savjetu bezbjednosti rekao je da će se BiH zalagati za multetničnost i jednakost. Molim vas, to su osnovni postulati življenja danas u svijetu. I, uostalom, suverena jednakost je jedan od glavnih principa na kojem se zasnivaju Ujedinjene nacije i to je jasno definisano i u članu 2. Povelje.“





OLUJE!
GRAD!
VJETROVI!

HomeGuard Enterprises LLC

Oštećen krov? Štete unutar i oko Vaše kuće?
Pozovite nas odmah! 678-283-7030

- * besplatna konzultacija i inspekcija Vaše imovine na Vašem jeziku
- * besplatna procjena
- * nećete platiti ništa iz Vašeg džepa za promjenu Vašeg krova
(mi ćemo se pobrinuti za Vaš deductible)
- * zastupajući Vaše interese, direktno radimo sa Vašim osiguranjem

Sulejman Mehić - "Sule"

678-283-7030

320 Congress Pkwy :: Lawrenceville, GA 30044 :: Office 678-534-3825 :: E-mail Homeguard@Clear.net

Nakon 25 godina čekanja, položen kamen temeljac za riječku džamiju

Na kamenu temeljcu citat iz Kurana



Bijeli mramor iz Carrare s citatom »Bogomolje grade oni koji u Boga vjeruju, milostinju dijele i nikog se ne boje osim Boga« postavljen je u temelj minareta

Piše: Meliha Čustović

Na atraktivnoj lokaciji uz riječku zaobilaznicu na Zametu je svečano položen kamen temeljac za Islamski centar s džamijom što je, ne samo za muslimane, nego i mnoge druge bio istorijski događaj. Svečanost je okupila više hiljada islamskih vjernika, a među njima i brojne uglednike iz političkog i vjerskog života. Riječ je o projektu koji je počeo prije 25 godina upućenim zahtjevom za dodjelu lokacije.

Događaju je prisustvovao i izrazio bezrezervnu podršku predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić.

“Ovo je važan dan i za Hrvatsku jer se početkom gradnje ovog projekta Republika Hrvatska potvrđuje kao zemlja vjerskih prava i sloboda, kao i zemlja koja s poštovanjem gleda na sve građane islamske vjere”, rekao je predsjednik Mesić i izrazio želju da Centar bude završen prema planu te što prije u službi vjernika.

Islamska zajednica danas u Hrvatskoj je aktivan i važan međureligijski i opštredruštveni član. Posebno priznanje od strane predsjednika je upućeno muftiji Ševki Omerbašiću koji već godinama gradi “mostove” dijaloga i saradnje na vjerskom i društvenom planu i uveliko pridonosi društvenoj afirmaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, Europi i svijetu. I drugi brojni govornici tokom dvosatne svečanosti pozdravili su početak izgradnje islamskog centra uz radost što će ovdašnji vjernici islamske vjeroispovijesti, a ima ih oko desetak hiljada u Primorsko-goranskoj županiji, konačno imati prikladan prostor za prakticanje Islama.

Prisutni veleposlanici Malezije, Libije, Turske, Sirije, Egipta, Irana, Katara i Saudijske Arabije su takođe podržali projekat i izrazili nadu da će ovakvih događaja biti i u drugim europskim i svjetskim zemljama i da će to biti znak smanjenja islamofobije u Europi i svijetu. Temeljni kamen položio je ministar vakufa Katara Aimad Abdulla All-Marri, te za početak izgradnje donirao 200 hiljada dolara i obećao da će i dalje podupirati izgradnju Islamskog centra, uvjeren je da će riječka džamija biti svjetionik koji zrači dobrotom, istinom i da će svojom porukom ljudima predstaviti islamski duh tolerancije, dobrote i ljubavi prema svima.

Učenje mevluda su vodili dr. Mustafa ef. Cerić uz muftiju Ševka ef. Omerbašića, riječki imami, te brojni imami iz europskih zemalja. Osnivač riječke islamske zajednice i inicijator gradnje džamije u Rijeci Nedžad Tokalić položio je povelju uz kamen temeljac koji će ujedno biti temeljni kamen minareta. Sam minaret biti će visok 23 metra, a Centar će se graditi na prostoru veličine 10.860 kvadratnih metara uz riječku zaobilaznicu koju je Islamska zajednica kupila od grada Rijeke.

Džamija će moći primiti 3000 vjernika, u islamskom centru nalaziti će se i višenamjenska dvorana, uprava

Medžlisa, stanovi za vjerske službenike i sobe za goste, učionice za vjeronauk, dječiji vrtić, prostor za druženje žena, restoran, biblioteka, te podzemna garaža. Uz Zagreb, ovo će biti drugi islamski centar u Hrvatskoj, a džamija treća uz one u Zagrebu i Gunji. Rijeka sa okolinom zauzima drugo mjesto u Hrvatskoj po brojnosti islamskih vjernika. Budući da se novac prikuplja isključivo od donacija vjernika u naredne dvije godine, koliko bi gradnja trebala trajati, organizovati će se brojni donatorski susreti sa vjernicima.

Autor složenog trospratnog idejnog rješenja riječkog Islamskog centra je pokojni akademski kipar Dušan Džamonja, a saradnici Darko Vlahović i Branko Vučinić autori su arhitektonskog projekta.

Đžebić Towing Service
404-304-8651



NOVO: Vršimo besplatno odvoženje starih auta

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata




metrobrokers.com **GMAC** Real Estate

DINO KRGO
REALTOR
678-429-4353
dmservice@bellsouth.net




Vaš Distributer za TV



Rasim Đulman
- Generalni Zastupnik -
Tel: 678-377-2474
Cell: 678-764-8860
Vaš zastupnik za:
**Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus**

415 Lynn Katie Ct.
Lawrenceville, GA 30045



LEROTRavel.COM
Save money. Book online.
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043
404-660-0910
enver@lerotravel.com
www.lerotravel.com

Gwinnett General Dentistry
DR. SALHA M. SHAHZAD
678.380.8797 * 770.978.3292
WE MOVED! - WELCOMING NEW PATIENTS

- > Treatment of Gum Disease
- > Extractions
- > Root Canals
- > Cosmetic Dentistry
- > Crowns
- > Partial Dentures
- > Lumineers
- > ZOOM - One Hour bleaching

Accepting all Major Insurances/
Avesis/Doral Dental/Medicaid

3100 Five Forks Trickum Rd, Suite 201,
Lilburn, GA 30047
www.gwinnettgeneraldentistry.com




**Za sve informacije na našem jeziku obratite se
Hediji 678-380-8797 ili 770-978-3292**

INTERVJU: Nijaz Duraković

Ugledni sarajevski profesor, član ratnog Predsjedništva Republike BiH, govori o butmirskim pregovorima, entitetskom glasanju, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, domaćim političkim liderima...



Profesore, jeste li iznenađeni praktičnim neuspjehom ovih butmirskih pregovora?

DURAKOVIĆ: Nisam nimalo iznenađen. Bilo je za očekivati iz više razloga. Prvo, sve ove stranke ni o čemu se ne mogu dogovoriti, a drugo, ponuđeni prijedlog je bio takav da bi ga teško bilo prihvatiti.

prije svega zahvaljujući tom famoznom entitetskom glasanju, odnosno instituciji toga zlorabljene tzv. vitalnog nacionalnog interesa. I da bi taj mehanizam trebalo mijenjati. E sad, svi se slažu u tome. Ako je to tako, a jeste, i ako se sad svi slažu da je tako, zašto onda ovi, koji nam iznova nude određena rješenja jednostavno neće da uđu u srž pro-

Rata sigurno neće biti

Ja Vas molim da skicirate kako vidite poziciju svih učesnika u pregovorima. Prvo, međunarodnih posrednika, Evropske unije i SAD-a.

DURAKOVIĆ: Onome čemu se ja ne mogu nikako naćuditi u odnosu te tzv. međunarodne zajednice prema ovom bosanskom problemu jeste sljedeće: naime, već od tzv. aprilskog paketa iz 2006. godine pa do danas na sto strana se čuju konstatacije. Prvo, da je taj Dejtonski ustav iscrpio svoje povijesne mogućnosti. Drugo, da je na osnovu njega instaliran jedan politički sistem kakav ne postoji nigdje u svijetu, da je to najskuplji politički sistem na svijetu, da je on potpuno neefikasan i nedemokratičan, da ustavna rješenja koja se danas primjenjuju u BiH odudaraju od evropskih ustavnih standarda, da se njime i dalje ozbiljno krši Povelja o ljudskim pravima i slobodama i da, dakle, jednostavno država ne funkcioniše niti je na ovaj način samoodrživa. Da je samo u posljednje tri godine preko 270 predloženih zakonskih rješenja opstruirano na različite načine,

blema? Srž problema je da se vidi kako da država profunkcionira, kako da institucije sistema doista rade, da se donose neophodni zakoni koji bi nam omogućili brži put u euroatlantske integracije, i tako dalje. E sad, šta je ponuđeno? Ponuđeno je da u Parlamentu BiH

FORECLOSURES

No / Low Down Payment
Starting at \$49,900.
FREE list with pictures.

www.gwinnettdistress.com

Free recorded message
1-877-499-6869

ID # 2002

bude umjesto 42 poslanika njih 87, da u gornjem domu, Domu naroda, umjesto 15 bude njih 20, da se Predsjedništvo BiH sastoji od predsjednika i dva potpredsjednika koji bi odlučivali opet konsenzusom, i da ne budu birani na općim izborima, već da ih bira sam Parlament iz svog sastava, na prijedlog najmanje pet poslanika, opet vodeći računa o ravnopravnoj nacionalnoj zastupljenosti. Pa nije šija već je vrat! Ništa se bitno ne mijenja. Opet bi ono bilo jedno nemoćno tijelo gdje se sve odlučuje konsezusom, kojeg je u ovakvim uslovima jednostavno nemoguće postići. Gdje su promjene? Kao, bit će na nivou države odbrana, spoljni poslovi, monetarna politika, carine, dio sudstva, dio te bezbjednosne policijske strukture, itd. Pa, to imamo i danas! Čak možda nešto i više. I gdje je sad stvarni problem? Problem je što i dalje ostaje koncept entitetskog glasanja koje se uopće ne pominje u ovim predloženim rješenjima. Zašto - ja ne znam. Svaka ozbiljna analiza, bilo izvana, bilo domaća, zna da ovakva rješenja, ako se sjećate još onih tzv. Haysovih amandmana od prije tri godine, zapravo cementira entitetsku podjelu s jedne strane i jača poziciju Republike Srpske, koja objektivno postaje neovisna država. I Milorad Dodik je u pravu kada tvrdi da je BiH neodrživa i da je Republika Srpska jedina činjenica koja ima perspektivu. Pa, sa ovakvim rješenjima - naravno! Jer, on vrlo dobro manipulira ne samo strankama iz Republike Srpske već i mnogim drugim iz redova bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svako je na svoj način gledao

“ *Dodik potpuno otvoreno destruiru državu, ne priznaje je, ponaša se kao suvereni državnik suverene nezavisne države* ”

da opstruira i zloupotrebljava tu situaciju: preglasavanjem, nadglasavanjem...

Čime onda objašnjavate činjenicu da s jedne strane i Evropa i SAD govore o funkcionalnoj državi, očuvanju BiH, neupitnosti njenog postojanja, integriteta, suvereniteta, a s druge strane se praktično zadovoljavaju otvorenim secesionističkim apetitima i politikom Milorada Dodika?

DURAKOVIĆ: To je doista teško objasniti, jer vjerovatno među ovim velikim silama ne postoji pravi konsenzus oko budućnosti BiH. Očito je da nekome odgovara da se prave različite vrste pazara u vezi sa Republikom Srpskom, i ne samo u odnosu na pitanje Kosova, eventualno Makedonije, već i šire u evropskim relacijama. Naravno, tu je onda i poseban interes Rusije. I naravno, susjednih zemalja, prije svega Srbije i Hrvatske.

Zanima me analiza ove tri domaće strane u pregovorima. Možemo krenuti od Dodika i ostalih lidera u Republici Srpskoj. Kako Vi vidite njihove pozicije?

DURAKOVIĆ: Najveći paradoks je da se, ako se se sjećate prvih nekoliko godina, od Dayton naovamo nije smio ni objaviti Dejtonski ustav u Republici Srpskoj, toliki je bio animozitet prema njemu. Sjećate se šta su sve radili Momčilo Krajišnik i ostali lideri. I zapravo oni nisu shvatili da je, kao što sam ja jednom već napisao koristeći ocjenu pokojnog akademika Nikolu Kovača, Republika Srpska

GR
GEORGIA ROOF

BESPLATNA PROMJENA KROVA
SAZNAJTE KAKO
NAZOVITE
(NE MORATE IMATI OŠTEĆEN KROV)

FREE ROOF
FREE ESTIMATE
FREE INSPECTION
PLAĆAMO DEDUCTIBLE

GEORGIA ROOF, LLC.
171 Summer Pond Trail
Lawrenceville, GA 30045
Email: georgiaroof@hotmail.com

ALE MAKSUMIĆ
678-665-0646

zapravo nagrada za zločin genocida koji je izvršen. Ona to jeste objektivno, po svim parametrima. E, onda su konačno shvatili da ovakva rješenja njima omogućavaju da od Republike Sprske naprave suverenu i nezavisnu državu. Jer, oni će pustiti da se na nivou države donose oni zakoni koji samo njima odgovaraju, i čine sve da destruiraju samu državu BiH, da je učine nemoćnom i nemogućom. Zato im je sad zakletva Dayton, i ne smije se dirati, kao da je to neko sveto biblijsko ili kur'ansko slovo pa se ne može mijenjati. Zašto se ne bi moglo mijenjati ukoliko postoji dobra volja? Niko neće da pođe od toga da bi promjena ovih ustavnih rješenja bila u interesu svih građana BiH i svih onih koji tu državu osjećaju kao svoju i koji žele, na kraju krajeva, da idu u te euroatlantske integracije. Svi kažu da su za to. Ali nisu. Sam član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović kaže: "Pa ne znam ja da li ćemo mi moći prihvatiti da idemo u NATO?". Zašto? Prvo, po postojećem Ustavu ne odlučuje se o tim pitanjima na nivou entiteta. Drugo, pitanje oko ulaska u NATO godinama je bilo politički usaglašeno. Ja sam nedavno pokušavao pojasniti zašto mi moramo ući u NATO. Ni meni se ideološki ne sviđa taj vojno-politički savez, ali time bi Bosna i Hercegovina dobila na unutarnjoj sigurnosti i bezbjednosti i tako izbjegla mogućnost novog rata. Ne bi nas više niko mogao napasti sa strane. To bi bio akcelerator za ulazak u EU i mnogo bi značilo za stabilnost zemlje i privlačenje domaćih i stranih investicija, jer ako ste već u NATO-u, ipak vam je sigurniji kapital. Naravno, to zna ne samo Dodik, nego i ovi iz SDS-a, PDP-a... Svi isto misle kada je u pitanju destrukcija države BiH. Naravno da iza toga stoji želja da se zataška ogromni kriminal koji se vrši ne samo u Republici Srpskoj, već na svim stranama. Ovaj status quo odgovara svim nacionalističkim korumpiranim klikama podjednako, kako Čoviću, tako i Dodiku, a i ostalima.

Kako vidite hrvatsku poziciju u ovim pregovorima?

DURAKOVIĆ: To je već odavno stara priča. Hrvati kažu da su oni, kao manjinski narod, diskriminirani, i da su postojećim rješenjima jednostavno dovedeni u poziciju manjine, i da bi to trebalo ispraviti. Bilo je pokušaja da se naprave hrvatska samouprava i treći entitet, a bila je opet i ova jedna umjerena demokratska struja na čelu sa bosanskim franjevcima, koji bi da se ukinu oba entiteta i da se država regionalizira, kantonizira ili prilagodi principima moderne evropske samouprave. Dakle, da se na razne načine teritorijalizira, ali ne po etničkim šavovima, što bi i po meni bilo idealno rješenje. Naravno da sad oni variraju: jedno misli Dragan Čović, drugo Božo Ljubić, ali tu su oni negdje. Imamo i manje utjecajne stranke, kao što su HSS, HSP itd. Kao, mi smo u Federaciji, u Federaciji dominiraju Bošnjaci, a na nivou države vladaju zapravo Srbi i Bošnjaci. Kako god okreneš, i u Federaciji i u državi, oni su u ma-

njini, naravno, malo ko od njih govori zašto i kako su napustili područje Republike Srpske po Tuđmanovoj direktivi, i zašto su iselili iz takoreći najhrvatskijih i najbogatijih područja BiH - počev od Posavine, srednje Bosne, pa naniže.

Prije nego što dođemo do bošnjačkih lidera koji učestvuju u ovim pregovorima, hoću da podsjetim na činjenicu da ste bili od većine javnosti, prije svega u Sarajevu, i od medija, novinara, gdje uključujem i sebe, žestoko kritizirani i napadani zbog odbijanja da se prihvati aprilski paket ustavnih promjena. Kako objašnjavate činjenicu da Vam je otada vrijeme dalo za pravo? Vaše stavove u vezi sa entitetskim glasanjem, koji su bili ključni razlog za neprihvatanje aprilskog paketa, potvrdili su svojim rezolucijama i američki Senat, i Kongres, i Vijeće Evrope, i Evropski parlament, i Venecijanska komisija. Nakon toga su i SDP i SDA istakli da je ukidanje entitetskog glasanja nužnost. Osjećate li zadovoljstvo zbog priznanja da ste 2006. bili u pravu?

DURAKOVIĆ: Pošteno da kažem, to je vrlo tužna satisfakcija. Ja se zapravo osjećam rezignirano, kao čovjek koji je davno izgubio bitku. Sulejman Tihić je do jučer pravio baljezgarije sa tim Prudskim sporazumom. Ja sam rekao: ili je budala ili je diletant ili je veleizdajnik. Ili je kupljen od nekoga. Konačno je valjda uvidio, moguće pod pritiskom javnosti, da je on samo bio manipuliran i od strane Dodika i Čovića, i to na vrlo jeftin način. Evo, Zlatko Lagumdžija je sad isto prevaren, a on je bio glavni zagovornik aprilskog paketa, valjda iz vremena kad se dodvoravao Amerikancima.

Kako gledate na činjenicu da su upravo prudska rješenja na neki način ugrađena u evropski i američki prijedlog ustavnih promjena, kao što je, recimo, pitanje državne svojine. Može li se govoriti o ogromnoj političkoj šteti koju je napravio taj sporazum?

APS

GREAT JOB OPPORTUNITY!

No experience necessary.
High pay, bonus + commission.
Build your own business today!
People like you have earned 6 figures with us already!! APS is synonymous with respect and honesty in the telecom industry. We are now looking for self-motivated people to promote telecom service to your community. No initial purchase, no scams, no tricks. Tap into your community, introduce us to your friends or family and You will earn monthly commissions. Don't waste your time or your skills, become an APS sales partner.

Call now 1-800-205-0077

www.amphone.com

MUST SELL

- BANK FORECLOSURES
- FIXER UPPERS
- HUD HOMES
- DISTRESS SALE
- CORPORATE OWNED PROPERTIES

FREE LIST WITH PICTURES UPDATED DAILY

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

DURAKOVIĆ: Normalno da je to bila jedna katastrofa koja je prvo izblamirala BiH u političkom i svakom drugom pogledu, posebno pojedine lidere, ali eto, dobar je što je razotkrio stvarnu političku poziciju i pozadinu određenih rješenja. Nije problem razotkriti Dodika, on barem ne krije ono što želi. Čović je kao jegulja, on se okreće i prilagođava kako vjetar puše. Mislim da je najkonzistentniji u svemu tome bio i ostao Haris Silajdžić, kojeg kontinuirano, ne znam iz kojih razloga, određeni mediji napadaju i potpuno izjednačavaju s Dodikom, kao da je on sukrivac za sve to. A to apsolutno ne ide jedno s drugim. Možemo diskutirati o tome da li se Silajdžić bori vješto, politički mudro... Ali, on se istinski bori za državu BiH, državu ravnopravnih naroda i građana koja će ići i u NATO i u Evropsku uniju. A Dodik kaže: "Ja u tu državu ne vjerujem, nije to moja država, vjerujem samo u Republiku Srpsku." Treba mu odati priznanje za otvorenost. On vjerovatno ima ozbiljnu političku podršku čim može tako govoriti, jer samo se prisjetite malo od Daytona naovamo ko je sve politički odgovarao i za manje greške, i za mnogo naivnije izjave. I Šarović, i Poplašen, i Jelavić, i Čović... Mnogima je bila zabranjena politička djelatnost. Dragan Kalinić... A Dodik potpuno otvoreno destruiira državu, ne priznaje je, ponaša se kao suvereni državnik suverene nezavisne države. Njemu je bilo važno da ode Medvedevu u Beograd, kakvi butmirski sporazumi?

Kako gledate na odnos zva-ničnog Beograda i Srbije prema BiH? Srđa Popović kaže da je Milorad Dodik zapravo Tadićev Radovan Karadžić.

DURAKOVIĆ: Ako je Srđa to rekao, ja mu vjerujem, jer Srđa Popović je čestit, pošten čovjek, koji se od samog početka borio protiv velikosrpskog nacionalizma. Znam da je morao pobjeći za vrijeme Miloševića, bio je u Americi. Ta je politika, najjednostavnije rečeno, licemjerna, i nema nikakve razlike, barem u odnosu prema BiH, između Slobodana Miloševića, Vojislava Koštunice i Borisa Tadića. Tadić je samo malo građanski umjereniji, elokventniji i ima više te političke mimikrije. On je u frazeologiji nenadmašan: on je za suverenu, međunarodno priznatu, dejtonsku BiH, i tako dalje. A svake sedmice Dodik - hop! - kod njega na konsultacije. Evo, slučaj Ilije Jurišića najbolje pokazuje to licemjerstvo. Baš sam čitao intervju sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem.

Iz toga se može vidjeti sva aktuelna politika Beograda prema BiH. Ne treba bolji primjer.

Na kraju, je li Vas strah rata? Postoji li mogućnost izbivanja novog sukoba?

DURAKOVIĆ: Ja mislim da nikako ne postoji, iz više razloga. Prvo, promijenjene su međunarodne okolnosti. Previše su i Evropa i Amerika uložile u ovu, kako god je zvali, jadnu BiH, da bi dozvolile da se ponovo u srcu Evrope iz geostrateških i svakih drugih interesa desi jedan novi sukob. Drugo, nema više JNA. Treće, vjerujem da ni Bošnjaci ne bi više bili naivni kao što su bili '92., a bogami ni ovi nacionalistički, separatistički orijentirani Srbi ne bi više imali podršku kakvu su imali, niti bi mogli dobiti taj rat. Nema rata. Može biti ovih pokušaja da se igraju sa nekim referendumima i zahtjevom za samoopredjeljenje i otcjepljenje, ali mislim da od toga neće biti ništa. Svemu će doći kraj.

American Phone Services
Bosnia 12,9¢

| | |
|-------------|-------|
| SRBIJA | 8.9¢ |
| BOSNA CELL. | 24.0¢ |
| HRVATSKA | 6.9¢ |
| SLOVENIJA | 6.9¢ |
| MAKEDONIJA | 12.9¢ |
| CERNA GORA | 12.9¢ |
| BULGARIA | 7.9¢ |
| ALBANIA | 21.9¢ |

Canada 3,9¢
USA 3,9¢
W. Europe 3,9¢

Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu? Proverite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase. Dobra vijest je da sa nama mozete ustediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.

BIG NEWS IN 2009!
GET 5% CASH BACK
AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!
Please for details about this program visit www.amphone.com

1-877-297-9172
Mon-Fri 9 AM to 8 PM Sat 10 AM to 4 PM

APS www.amphone.com

Sretan 601. rođendan!

○ samnaestog septembra 1408. u povelji "Sub castro nostro Maglay" - "Pod našom tvrđavom Maglaj" koju je napisao ugarski kralj Sigismund Luksemburški, prvi put se spominje ime našeg grada. Ovaj datum se zvanično obilježava kao dan Općine Maglaj.

Kad posjetiocu želimo nešto da kažemo o ovom gradu, onako ukratko, ostajemo zbunjeni, jer nam se čini da je to nemoguće. Onda kažemo: "Evo, ovdje je ostalo stotinjak stećaka od onih naših pradavnih. Imamo tvrđavu koju su gradili Rimljani i Turci. Možemo vam pokazati Kuršumliju džamiju koja je među najljepšima u Bosni i Hercegovini. Ne možemo vam reći kada je tačno sagrađena, ali pouzdano znamo da je Tarih sa natpisom o graditelju nastao u ono burno vrijeme kada je princ Eugen Savojski "provalio u Bosnu i popalio sve do Sarajeva". Ovdje, pod kulama stare tvrđave rasla je čaršija, zanatska, mahalska, sa hanovima i kahvama i vremenom koje je sporo prolazilo.

Kako je Maglaj dobio ime ostaje da se nagađa. Prema novim nagađanjima grad odnosno tvrđava ranije se zvao Stražba, ali kako je mjesto, dakle tvrđava, bila često u gustoj magli koja se tu zadržavala, po magli je i dobio ime. Jedna stara legenda kazuje da su magle znale biti tako guste, da su oni koji bi tek došli u Maglaj mislili da je pamuk i u njega skakali s tvrđave.

Gradina ili tvrđava nastala je u 13. vijeku i to je prva srednjovjekovna utvrda, koju su kasnije dograđivali Turci. Uprkos svom nepristupačnom položaju, kulama, zidinama i tabijama, puškarnicama i topovima, šahi-puškama i misirskim fitiljima, tvrđava je u nekoliko navrata nakratko osvajana. Prvi put kod provale već pomenutog Eugena savojskog, zatim 100 godina kasnije, kada su njeni branici otvorili kapije cesarskom vojskovođi Laudonu, da bi to učinili i 1850. godine i pred Omer-pašom Latasom, koji je u Bosnu došao da pokori njegov begovat.

Uz gradinu je i sahat-kula, u kojoj je nekad bio zlatni čan, odnosno zvon. Međutim, njegovo postojanje nisu potvrdili ni osvajači kojima takva dragocjenost ne bi mogla lahko da promakne. Prije će biti da su se njegovi otkucaji samo stapali sa zlatastim odbljescima predvečerja u maglajskom akšamu. Odmah ispod, strmu uzdignute zidine sahat-kule,



Pogled iz helikoptera

koja i danas liči na bijeli usklik, nalazi se smirena i naizgled jednostavna bogomolja

Jusuf-paše Budimlije. Njenoj munari, kako je napisao neki stari putpisac, rijetko je parca nač. Džamiju je dao sagraditi Jusuf-paša Kalaun, rodom Čerkez. Džamija je po munari, koja je bila prekrivena olovom, i do

bila ime Kuršumlija. Sazidana je od kamena pješčara i jedinstven je spomenik kulture 16. vijeka. Ime arhitekta džamije je ostalo nepoznato. Prilikom popravke džamije 1758. godine iznad ulaznih vrata postavljen je zapis čiji prijevod glasi: "Rahmetli gazi Jusuf-paša Maglajac, da ga Alah obdari svojom milosti, iz osnova je sagradio ovu korisnu građevinu. Pa kako se vremenom ukazala velika potreba za popravkama i građevine i ornamenata u njoj, dodijelio je veliku pomoć car careva, Sultan Abdul Aziz – da njegovo carstvo bude vječno i postoji dokle se i vasiona kreće. Ovo je učinjeno zato što

dobra djela brišu hrđava". Iz tog vremena u Maglaju su ostale još dvije džamije i to Fazli-pašina i džamija Sukijja, koje su pregrmile i ova sadašnja strašna vremena. Inače, visina i vitkost munare Kuršumlije ima paralelu u vertikalni vitkih stubova trijema. Tako je postignut sklad koji je u Maglaju pojačan vertikalom okolnih brda i horizontalom rijeke Bosne i ravnice na drugoj obali. Ovdje jedino nedostaje kameni most, koji je u prvobitnim rješenjima bio i projektovan. Kažu da su se stare maglajlije uplašile živog prometa na mostu i zamolile darodavca



Grb grada Maglaj

da most ne gradi. Pored džamije je nekad bio i hamam, ali je on tokom vremena propao.

Kad je bilo potrebno, stare maglajlije su s jedne na drugu obalu prelazile skelom. Na tom mjestu, gdje se nekada prelazilo, kasnije je izgrađen most čija je historija gradnje takođe povezana s pričom o griješnom zaljubljenom austrijskom oficiru, koji je zbog ljubavi prema jednoj maglajki, most koji je trebao da se postavi negdje u Sarajevu, izgradio ovdje u Maglaju.

Maglajska kapetanija se pominje još 1739. godine, kada je kapetan bio neki Mustafa. Njegov sin Mahmut 1799. godine imenovan je za Sandžak-bega Klisa u Krajini, ali je putujući na novu dužnost u čini kapetana umro u Žepču. Po povratku u Maglaj, sahraniše ga sa titulom paše. On i sada sa svog Tariha poručuje: "Otvori oči i pogledaj: Ovaj dunjaluk nije pouzdan". Hadži Tahir-kapetan, koji je bio zapovjednik kapetanije do 1820. godine i pored obavljenog hadždža, bio je izgleda veliki zulumčar, pa ga je Valija Bosne, Ali-paša Dželalija, dao pogubiti. Poslije njega bio je Emin-kapetan, a zatim i njegov brat Uzeir, koji je bio prvi muselim Maglaja a od njega vode porijeklo maglajski Uzeirbegovići. Ovi posljednji ostali su upamćeni i po tome što su bili strastveni lovci sa sokolovima, te što su držali rasne konje, koji su pobjeđivali na trkama i u Beču i u Budimu. Dolinom rijeke Bosne kroz Maglaj je prolazilo više puteva koji su vodili prema Sarajevu, Brodu, Tuzli i Banja Luci. Uz sve puteve su podizani i hanovi. Dva su hana ostala zapamćena u Maglaju, u Donjoj čaršiji Uzeirbegov konak i na lijevoj obali Bosne Delibegov han koji se nalazi na mjestu zvanom Skela. Hanovi su služili sve dok se putovalo pješke ili karavanima na konjima, odnosno sve do pojave željeznice.

Sa dolaskom željeznice i život iz starog Maglaja polahko je prelazio na drugu stranu obale rijeke Bosne. Hroničar je zabilježio: "U Maglaj je 22. aprila 1879. godine stigao iz Doboja prvi voz, nakon što je završena pruga uskog kolosjeka od Doboja do Žepča".

Tog dana malehna kompozicija "ćire" svečano je prispjela u Maglaj oko 11 sati. Prema hroničaru, voz je dočekala masa svijeta a kompozicija se sastojala od lokomotive i dva putnička i dva teretna vagona, od kojih je jedan služio za prijevoz pošte. Tako je, eto, počela era željeznice i razvoj Maglaja, kada se spominje i prva škola.

O ljepotama ovog grada i dobroti ljudi, od tada pa do danas, ostalo je mnogo zapisa. Ovdje ćemo nabrojati samo neke:

**„Cvjetaj grade k'o pupoljak rosni,
o Maglaju, biseru na Bosni.“**

Selver Pašić

Antuna Hangija, Vraza, Ludviga Kube, Edhem ef. Mulabdića, Hansana Kikića i dr. Oni su opisivali ljepotu življenja i običaje Bošnjaka, ali i pjesme koje su se tada pjevale. Zato i ne čudi što je mnogo godina kasnije pjesnik i kompozitor Selver Pašić o ovom gradu napisao: "Cvjetaj grade ko pupoljak rosni, o Maglaju, biseru na Bosni."

U Maglaj se dolazilo i prolazilo. Pored vojski koje su bile česte u Maglaj su odvajkada navraćali i trgovci – prvenstveno Dubrovčani, da bi prodavali svoju i kupovali domaću robu. U to vrijeme u Maglaju je bilo najviše: terzija, abadžija, čohadžija,... Tako su bile čuvane izradvine iz Maglaja: fermeni gunjevi, čakšire ukrašene gajtanima. Najpoznatije terzije su bili: Mustafa Terzimehić, Mehaga Šečić, Smajl Smajlagić, Ragib Lošić i braća Ibri i Huso Bilić. Spominje se i više kovačnica. Kovači su bili

jeftinekarte.com

Najpovoljnije Cijene Putovanja
-NAZOVITE I UVJERITE SE-

1-888-870-3686
www.JeftineKarte.com

1185 Grimes Bridge Road - Roswell, Georgia 30075

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist


Photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

**Tired Of
Competing
With Multiple
Offers???**

Beat other buyers to **HOT** new Listings. **FREE** personalized list with pictures of **HOT** new listings that match your Home Buying Criteria.

www.DankaRealEstate.com



Enterijer džamije Kuršumlija



Maglajska tvrđava

Romi, a jedan sokak u Gornjoj mahali i danas se zove Kovačnica.

Maglaj je od 1697. godine, dakle gotovo od kako postoji i sahat kula, imao i sahat-majstore. Najduže su ga održavali članovi porodice Uzeirbegović, zatim Mahmut Džonlija, Osman Mulahasanović i Rifat Mahmić, koji je posljednjih četrdesetak godina održavao i navijao sahat. Na vašarima iz tog vremena najviše su se tražile i prodavale nanule iz Maglaja i nadaleko čuvene kose novošeherke iz Novog Šehera.

Studentsko ljeto

Kulturna manifestacija koja se održava u Maglaju već 39. godina tradicionalno počinje šetnjom ulicama grada i vatrometom i traje dva mjeseca, gdje se održavaju večeri poezije, galerije, izložbe slika i drugi kulturni sadržaji. Festival "Studentsko ljeto" u početku su organizovali maglajski studenti, da bi tokom godina održavanja poprimio međunarodni karakter na kojem su učešće imali mnogi poznati izvođači narodne i zabavne muzike sa područja bivše Jugoslavije a i šire. U okviru festivala održavaju se takmičarske večeri narodne i zabavne muzike sa izvođačima iz raznih zemalja u okruženju.



Kako je vremenom život stario na desnoj obali rijeke Bosne tako se rađao novi na lijevoj obali. Uz Kombinat "Natron", koji je bio najveći proizvođač celuloze i papira na Balkanu, rastao je i Maglaj. Razvijala se privreda, zdravstvo i školstvo. Razvijao se sportski i kulturni život ovog grada, a onda i preko Maglaja je prešao rat sa svojim gvozdenim grabljama. Zapalio vatre, stvorio nove legende i heroje,

koji će, baš kao i ona stara legenda o turbetu Selim Čelebije, biti zaštitnik ovog grada. Nedaleko od ovog Turbeta u džamijskom haremu leži neki Mehmed Emin-beg, koji s posmrtnim natpisom dotiče svoje pretke iz vremena Srednjovjekovne Bosne, te podsjeća na natpise koje nalazimo na stećcima. Ispisan je na turskom jeziku i glasi: **"Motrioče mog groba, pogledaj pa se ne veseli i ne budi pohlepan. Razmisli o mom stanju, jer i ja sam bio ono što si ti bio danas, a ti ćeš sutra biti ovo što sam ja."**



Brother and Sister Food Services

713 S. 22nd Street, Harrisburg, PA 17104

717-558-0108



Svojim vjernim potrošačima Brother and Sister Food Services uvijek nudi nešto novo!

Ovaj put Vam predstavljamo nove proizvode:

- * Goveđi narezak 150 gr
- * Goveđa pašteta
- * Goveđi narezak 200 gr
- * Pileća pašteta



DISTRIBUTERI:



Grand Prix Trading Corp (New York)
75A Onderdonk Ave, Ridgewood, NY 11385
Phone 718 821 8563, Fax 718 418 9200

Grand Prix Trading Corp (Chicago)
6153-B W Mulford St, Niles, IL 60714
Phone 847 583 0720, Fax 847 583 0741



Euro Gourmet Foods
2406 Tech Center Parkway, Suite 400,
Lawrenceville, GA 30043
Phone 678 377 0098, Fax: 678 377 0099



Europa Market Import Foods
8100 Water St, Saint Louis, MO 63111
Phone 314 631 7288, Fax 314 631 7149

SVIJET ARHITEKTURE

Najljepše zgrade na svijetu

Donosimo vam 10 najljepših građevina na svijetu prema istraživanju magazina "Canadian Living".

10. Hagia Sophia, Turska

Na desetom mjestu se nalazi Hagia Sophia, građevina u srušenoj Istanbulu sa četiri visoka minareta, prepoznatljivog oblika.



Izgrađena u VI stoljeću kao pravoslavna crkva, kasnije postaje džamija, a od 1935. muzej. Ogromna struktura izgrađena je u samo pet godina. Natkrivena je imponiranim kupolom 31m širine i 56m visine. Baza kupole je napravljena sa prstenom od prozora, pa se iz unutrašnjosti stiče dojam da ona lebdi.

9. Muzej Oscar Niemeyer, Brazil



Oscar Niemeyer, proslavljeni arhitekta, stoji iza ovog projekta za brazilsku prijestolnicu Braziliju.

Izgled muzeja će vaš osjećaj za estetiku staviti na iskušenje. Kao i mnoge druge najpoznatije građevine, i ovu ćete ili voljeti ili mrziti. Galerija je u obliku staklenog oka, izdignuta je na jedan nivo na koji se stiže preko zavojite rampe koja je postavljena iznad bazena. Kada uđete u muzej obično nazvan „Eye museum“ vidjet ćete da je vrhunski dizajniran, na lijep i duhovit način.

8. Crac Des Cavaliers, Sirija



T. E. Lawrence ga je opisao kao „najljepši dvorac na svijetu“.

Ova utvrda križara, iako 800 godina stara, još uvijek se odlično odupire zubu vremena. Ima klasičan izgled srednjovjekovnog dvorca sa šancem iskopanim u kamenu. U unutrašnjosti se nalazi pravi mali grad, sa kapelom, kupatilima, velikim ulicama i dvoranama, te gotičkim ložama.

Najvidljiviji znak starenja je vegetacija koja raste iz zidina, ali ne predstavlja problem koji se ne može riješiti.

7. Zimska Palata, Rusija

Ovaj, u boju pistacije obojeni dragulj se nalazi na obali rijeke Neve u St. Petersburgu.



Projektirao ga je Francesco Bartolomea Rastrelli da služi kao zimska rezidencija ruskih careva. Ovaj blok velikih dimenzija ima sva obilježja i ornamentiku Baroka. Statue poređane na ivici njegovog krova izgledaju kao da će svakog trenutka da ožive.

Ovo malo čudo izgrađeno je da bi se posebno naglasilo umjeće Rusa i da se pokaže da se Rusija može nositi sa ljepotom koju je imala Evropa u to vrijeme.

6. Emam džamija, Iran

Izgrađena pored jednog od najvećih svjetskih trgova, Is-



fahan, Emam džamija je popločano svjetsko čudo. Zapanjujućeg izgleda, džamija iz XVII stoljeća u potpunosti je prekrivena, i iznutra i izvana, blijedo plavim i žutim keramičkim pločicama koje su zaštitni znak Isfahana. Ove pločice stvaraju efekat kao da mijenjaju boje u zavisnosti od osvjetljenja. Glavna kupola je visoka 54m i oslikana stiliziranim cvjetnim mozaikom a veličanstveni 30m visok portal je najuzvišeniji primjer arhitektonskih stilova iz safavidskog perioda (1502.-1772.). Džamija je postavljena koso u odnosu na trg, na oko 45 stepeni, tako da je orijentirana prema Meki.

5. Taj Mahal, Indija



Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE! **

Da li je ovo najpoznatija i najromantičnija građevina na svijetu? Opisan od strane indijskog pjesnika Rabindranath Tagore-a kao „Suza na licu vječnosti“, Taj Mahal u Agri je gradio Shah Jahan, kao spomen svojoj supruzi Mumtaz Mahal, koja je umrla pri porodu njihovog četrnaestog djeteta 1631. godine.

Ova ekstravagantna bijelo-mramorna građevina je spomenik vječnoj ljubavi.

4. Sagrada Familia, Španija

Zasigurno najneobičnija crkva na planeti nastala je u glavi najekscentričnijeg arhitekta u istoriji - Antonia Gaudija.



Sa svojim neobičnim tornjevima koji izgledaju kao ispravljani krakovi hobotnice, Sagrada Familia se počela graditi 1882. Gaudijeva ideja je bila toliko kompleksna da još uvijek nije realizirana. Kada bude izgrađena imati će osam tornjeva od kojih će onaj najviši (170 m) predstavljati Isusa.

Planirano je da gradnja bude završena 2026. na stotu godišnjicu Gaudijeve smrti, iako postoji mišljenje da je ne bi trebalo završavati.

3. Aleksandrijska biblioteka, Egipat

Drevne piramide u prošlosti, Aleksandrijska biblioteka u sadašnjosti - Egipat ima najreprezentativnije građevine i u prošlosti i u sadašnjosti.

Izgleda kao da je ogromni disk iz svemira sletio na svjetlosni izvor. Aleksandrijska biblioteka je zasigurno jedna od



prvih velikih građevina novog milenija, koja će u budućnosti zasigurno ući u istoriju arhitekture doba u kojem živimo

Gradnja je završena 2002. godine, a inspirisana je originalnom Aleksandrijskom bibliotekom, izgrađenom u III stoljeću prije nove ere, koja je tad bila najveća zgrada te vrste na svijetu.

Dizajn objekta predstavlja drugo sunce koje se uzdiže ka nebu. U ogromni prostor u unutrašnjosti može se pohraniti do 8 miliona knjiga.

2. Potala Palace, Tibet

Smješten visoko iznad svetog grada Lhaso, bivše sjedište tibetanske vlade i zimska rezidencija Dalai Lame.



Danas se više ističe svojim imponantnim izgledom nego li svojom funkcijom. Ova ogromna građevina visoka 13 spratova, sa više hiljada prostorija dizajnirana je kao tradicionalna budistička gomba (hram).

Prema legendi, više od 7000 radnika je učestvovalo u izgradnji, u VII stoljeću. Danas je ova palača kineski nacionalni muzej i nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine.



1. Muzej Guggenheim, Španija

Neki ljudi su mišljenja da je na estetskom nivou otvarača za konzerve, ali je činjenica da je ovo jedna od najutjecajnijih i markantnijih građevina moderne arhitekture.

Sa svojim neobičnim oblikom i fasadom od titanijumskih limova, u mnogome oživljava izgled grada Bilbao-a na sjeveru Španije, ali također sa svojom zakrivljenom neobičnom formom, stvara vezu sa Guggenheim muzejom u New Yorku, kojeg je projektovao slavni Frank Lloyd Wright, koji je bio, a i danas jeste senzacionalno ispred svog vremena.



Dino Multi-Services

DMS

PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043

E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



**EURO STAR
INSURANCE**

Vaš posrednik sa vodećim
osiguranjima u Americi

Za agenta u Vašoj državi pozovite:

| | |
|----------|--------------|
| Georgia | 678.225.0400 |
| Kentucky | 502.365.2500 |
| Colorado | 303.256.8117 |
| Arizona | 602.283.3814 |
| Ohio | 859.445.1574 |

Pozovite nas za quote ili nam pošaljite
informacije putem web stranice

tel. 1-877-EUROSTAR
fax. 678-221-0300
www.eurostarins.com



AUTO - HOME - BUSINESS

Midhat Ridanović, lingvista

Jezik nam je katastrofalan!

Ja govorim jezikom kojim je govorila moja mati Trebinjka, Murtehanuma Ridanović rođena Šehović.

Kako komentarišete jezik koji se koristi u medijima u BiH?

- Katatrofalan – bučkuriš (pogrešnog) hrvatskog, engleskog i bosanskog koji ni na šta ne liči.

Šta Vas u tom jeziku najviše uznemirava ili ljuti?

- To što on zvuči kao da su se svi novinari posvađali sa rođenom materom pa više ne govore maternji jezik. Mati kaže tokom, molba i obrazovanje, a šćer joj tijekom, aplikacija i edukacija. Da bar hoće biti poštene pa reći glasno i jasno: meni je mati skrivila to i to pa ja više neću da govorim k'o ona.

Koji Vam je medij najbliži srcu?

- Onaj koji mi je najbliži sećiji, a to je televizija.

Kako ili na osnovu kog akta je pravopis Senahida Halilovića zvanični pravopis za bosanski jezik?

- Interesantno – a ja baš htjeo to vas pitat'. To pitanje spada u domen (državnog) prava, a ja nisam pravnik već lingvista. Mogu vam samo reći da nije nimalo opasno kršiti pravopise – ja sam ih sve kršio, nekad manje nekad više, i još nisam zbog tog nikad bio u zatvoru!

Da li se u pisanju i govoru u BiH poštuje zvanična jezička politika?

- Naravno da poštuje. Prvi je vi sami poštujete više nego što treba. Ja smatram da su Bosanci najposlušnije političke ovčice na svijetu; kad bi neko sutra objavio da je politički poželjno hodati ulicom sa desnom rukom dignutom uvis, svi bi, od maksuma do đuturuma, tako hodali. Sumnjam da bi neko i postavio pitanje "A što to mi sad moramo tako hodat'?"

Ko bi trebao i na koji način definisati standarde jezika u BiH?

- Najvažnija institucija za definisanje jezičkog standarda jeste vaša rođena mati, naravno pod uslovom da se već i ona nije jezički "ispoltronisala" jer kod nas to "prilagodavanje" režimskoj jezičkoj politici traje već više od pola stoljeća; zato je možda sigurnije definisati svoj jezički standard prema govoru bake ili nane, ako je živa. Ako kod nas i postoji nekakvo tijelo, (pseudo)naučno ili političko, koje reguliše javnu upotrebu jezika i koje je već ostavilo traga na naš jezik, onda je sasvim jasno da je to tijelo antinarodno i antibosansko, i najvjerovatnije je plod trajne i planske

sabotaže koju u našoj zemlji provode zemlje iz našeg zapadnog i istočnog susjedstva/komšiluka.

Ima li u tom procesu politike i, ako je ima, na koji način je prisutna?

- Pa u kojem to procesu u Bosni nema politike? Kod nas politika počinje od trenutka kad ljudi pročitaju ili čuju vaše ime: "Ahaa, njoj je ime tako i tako, ona znači pripada tom i tom narodu, taj narod je prije tri stoljeća nabio mog pretka na kolac – e neće ga ona dobit' pos'o u mojoj školi/firmi." Na stranu to što se osoba koja tako razmišlja ponaša rasistički, nego ona često bazira svoj sud na dezinformacijama jer, recimo, u nauci zvanom "kolcologija" još nije naučno utvrđeno ko je koga nabijao na kolac. Imam jedan divan primjer iz bivšeg režima koji pokazuje kako se može "zajefrknut" balkanski lovac na političke greške svojih kolega. Radi se o mom prijatelju (sada rahmetliji) koji je bio profesor arapske književnosti kod nas na Fakultetu. Bio je partijski sekretar i vik'o da je veliki komunista. Ali je im'o i dušmana, koji su mu radili o političkoj glavi. Znajući to, on je htjeo da im se naruga, pa je na zid stavio lijepu lehvu (kaligrafski ispisan citat iz Kur'ana). Došli oni kod njega na kahvu, vidjeli tu lehvu, i pravo s kahve u CeKa da ga prijave. Dođu njemu budže iz CeKa, vide tu lehvu i kažu: "Kakav si ti to komunista kad držiš Kur'anske ajete na zidu?" "Bolji od vas" on im odgovara, "jer na lehvi piše na arapskom 'Proleter i svih zemalja ujedinite se'."

Koji jezik djeca sada uče u školama u BiH i prijete li mogućnost da uskoro jedni druge neće razumjeti?

- Opet me pitate nešto šte biste vi trebali znati bolje od mene. Otkud ću ja znati koji jezik djeca uče u školi? Nemam ovde ni djece ni unučadi. Cijelo moje potomstvo je, hvala Bogu, u dijelu zapadne Bosne koji neki zovu Amerika. Tamo uče školu na engleskom, koji još nema srpsku, hrvatsku i 'bošnjačku' varijantu, mada nije isključeno da naši političari zatraže od američkih prosvjetnih vlasti da se te varijante uvedu u engleski jezik, jer kako će se inače tamo sačuvati bošnjački/hrvatski/srpski identitet?!?

Koji jezik Vi govorite i koji pravopisni priručnik koristite kada imate dileme ili nedoumice?

- Ja govorim jezikom kojim je govorila moja mati Trebinjka, Murtehanuma Ridanović rođena Šehović. Zahvaljujući tome što je naš književni jezik baziran na narodnom govoru (što je bio prvi slučaj u istoriji književnih jezika), moja majka je govorila "književnije" od nas djece, koji smo rasli u Sarajevu.

Ja se rijetko kolebam između dva ili više oblika iste riječi, ali ako se desi da se kolebam, ja prestanem pisati i

sa puno pažnje oslušnem svoje jezičko osjećanje (ponekad zatvorim oči radi bolje koncentracije). U svakom jeziku ima 'dubletnih' oblika jer se jezik stalno mijenja pa su jedno vrijeme u upotrebi dva oblika, stariji i mlađi. Izvornim govornicima ti oblici mogu biti jednako prihvatljivi (to se u lingvistici zove slobodna varijacija), kao što su meni u ovom trenutku jednako prihvatljivi čistiji i čišći. Ja onda upotrijebim onaj oblik koji mi prvi padne pod jezik/pero. Ako se ne ravnamo po pravopisima, vremenom će sam jezik riješiti tu dilemu i imaćemo samo jedan oblik, onaj koji "pobijedi". Nekad, opet, "naginjem" prema jednom od dva oblika neke riječi pa ga više upotrebljavam, ali ne "bježim" ni od onog drugog. To je slučaj sa oblicima kao što su funkcionisati i funkcionirati, od kojih mi prvi "leži" više nego drugi. Ali bosanski, kao i svaki jezik na svijetu, ima niz varijanti osim standardne, u kojima je veliki broj oblika drukčiji od standardnih. U kolokvijalnom stilu našeg jezika, muškarci obično kažu ne mere (to žene rjeđe rade), pa i ja tako kažem.

Koliko u BiH ima sljedbenika Vaše jezičke filozofije i kako su nacionalno raspoređeni?

- Moja jezička "filozofija" proističe iz moderne lingvistike, koja je iz temelja izmijenila naše poglede na jezik i koja je potpuno nepoznata našim tradicionalnim jezikoslovcima. Ima još nekoliko mojih studenata koji su studirali vani i koji pišu radove u duhu moderne lingvistike ali koji se ne bave našim jezikom. Ja sam tu modernu lingvistiku naučio na doktorskim studijama u Americi, a poslije je i sam dograđivao. Ona je "progovorila" na engleskom i razvija se na tom jeziku pa naši jezičari i jezičare, pardon, jezičarke koji se bave našim jezikom ne mogu da se uključe u njene tokove jer niti znaju dovoljno engleski niti su

u stanju da nauče onoliko engleskog koliko bi im trebalo da prate savremenu naučnu lingvistiku. To će dugo tako ostati jer sam siguran da ni jedan Bosanac ne može zaista dobro naučiti engleski analitički (iz knjiga), jer je za to potrebno više godina svakodnevnog ustrajnog rada, a Bosanac je, po definiciji, čovjek koji ne da sebi velika zahmeta.

A što se tiče onog dijela vašeg pitanja koji se odnosi na "nacionalnu raspoređenost" beha lingvista, moram reći da taj dio ne razumijem. Kakve "nacionalne raspoređenosti" može biti u zemlji u kojoj živi jedna nacija. Jer današnji bosanski "Srbi" i "Hrvati" nastali su tako što su hegemonisti sa naše istočne i zapadne strane "kidnapovali" bosanske pravoslavce i katolike i "prekrstili" ih u Srbe i Hrvate. O tom detaljnije pišem u svojoj knjizi citirajući pouzdane istorijske izvore, posebno radove američkih istoričara.

Kakva je ili koje su razlike između bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika u BiH, ali i ovih jezika u njihovim matičnim zemljama?

- U Bosni narod govori samo jednim jezikom, koji ja zovem bosanski a vi ga možete zvati kako god hoćete. Kad kažem "narod", mislim na običan, pošten svijet, a ne na političare i ostale šičardžije koji izmišljaju nepostojeće jezike kako im kad odgovara. Između "pravog" bosanskog, hrvatskog i srpskog ima dosta razlika, koje ipak u zbiru nisu tako velike da bi se moglo govoriti o različitim jezicima. O nekim od tih razlika ja govorim u svojoj "lajavoj" knjizi.

Kako komentarišete česte promjene pravila u hrvatskom jeziku?

- O normiranju hrvatskog jezika govorim naširoko u svojoj knjizi, pa ne bih više o tome. Situacija je u Hrvatskoj

FREE Home Security System!

At no cost to you for parts and activation with only a \$99 installation fee and the purchase of alarm monitoring services. Terms & Conditions below.

\$850 Value!

CALL NOW and Receive a **FREE** Wireless Remote Control with **PANIC BUTTON!**

1-888-223-8354

Mon-Fri 9am - 10pm - Sat 9am-7pm - Sun 11am - 6pm EST

Ad provided by MediaBids.com. 1-866-236-2259.



Features
Two-Way
voice!



Protect Your Home

\$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at \$35.99 per month (\$1,295.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. Offer applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions may apply. Offer valid for new ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT Security Services, Inc. Other rate plans available. Cannot be combined with any other offer. Licenses: AL-08-1104, AZ-R0C217517, CA-AC06320, CO-110357041, CT-ELC.0193944-L5, DE- 07-212, FL- EC13003401 GA-LVA205157, ID-PS070009, IL-128-000169, IN-124-001506, KY-City of Louisville. 4836, LA-F1082, MD- 30339155,107-1375, MN- TS01807, MO-5870395, City of St. Louis LC7017450, CC354, MS-15007958, NC- 25310-SP-LV, NE-14451, NM-353366, NV-68518, NY-Licensed by the N.Y.S. Department of State UID# 12000286451, OH-Reg #AC86, OK-1048, OR- 170997 PA-3186237, RI-3428, SC- BFS.11674 BAQ, TN- C-1164, TX-B13734, UT-6422596-6501, VA-115120, VT-ES-2382 WA- 602 588 694/PROTEYH934RS, WI- City of Milwaukee M-0001599, WV- WV042433.

slična našoj: glavnu riječ u normiranju vode neuki jezikoslovci, koji su uz to zaslijepljeni lingvističkim šovinizmom i ksenofobijom (tačnije srbofobijom) možda i više nego njihove kolege u BiH.

A registraciju novih glasova u crnogorskom jeziku?

- U svojoj knjizi govorim i o crnogorskom. Ironija je u tome što su Crnogorci mene zvali još prije glasanja za nezavisnost i tražili moje stručno mišljenje o nazivu jezika u Crnoj Gori i naučno fundiranoj jezičkoj politici. Ja sam, naravno, rekao da jezik trebaju zvati crnogorski, ali sam im savjetovao da ne prave poseban jezik oživljavanjem nekih arhaičnih oblika. Na žalost, oni su baš to uradili, valjda zato što je Balkancu važnije da bude drukčiji od drugog Balkanca nego da se hljeba najede. Što li je tako – ja ne znam!

U kom dijelu BiH se govori čist i jasan jezik (da ne kažem pravilan)?

- Čist i jasan jezik se svugdje u svijetu čuje od osoba koje govore čisto i jasno. Tradicionalni pojam “čistog jezika” je glupost sa stanovišta moderne lingvistike. Ako je “čist jezik” onaj koji nije pretrpio strane uticaje, onda je takav jezik fikcija jer nigdje ne postoji.

Da li su tuđice (anglizmi, latinizmi, germanizmi ili turcizmi) neophodne u našem jeziku i da li se pretjeruje s njihovom upotrebom?

- Ja mogu prihvatiti termin tuđice samo kao istorijski pojam, tj. ako se njime označavaju riječi stranog porijekla. Tuđih riječi nema ni u jednom jeziku na svijetu, jer da bi neko izgovorio “tuđu” riječ, on mora znati dotični tuđi jezik, što znači da treba naučiti bar 15-ak jezika. Čim neko preuzme stranu riječ, on je prilagodi fonetici i gramatici svog jezika i ona prestaje biti strana. Za mene su plan, karakter, cipela i čarapa jednako bosanske riječi kao i dobar, zao, velik i mali, iako je u onom prvom nizu prva riječ latinskog, druga grčkog, treća mađarskog i četvrta perzijskog porijekla. Tačno je da veliki broj naših političara i “kulturnjaka” pogrešno upotrebljava riječi stranog porijekla, ali to nije zato što su one stranog porijekla nego zato što su svojstvene višoj, intelektualnoj sferi komunikacije, koju oni nisu još savladali. I pretjerana upotreba takvih riječi je simptom njihove intelektualne nezrelosti. Ali ako su neke riječi “u modi”, intelektualni zelembač ih mora upotrijebiti, makar i naopako.

Kako komentarišete rad prevodilačkih službi u BiH?

- Osim rijetkih izuzetaka, kod nas se sa engleskog i na engleski prevodi katastrofalno, a barem 90% svih naših prevoda odnose se na prevode vezane za taj jezik. Meni je žao jadnog naroda koji daje pare za naopako prevedene knjige, pune netačnih prevoda ili, ako je u pitanju prevod na naš jezik, gramatički i stilski rogovatnih rečenica. Ne samo da prevodioci ne znaju dovoljno engleskog da bi prevodili kako treba, nego to rade u tipično bosanskom stilu, a to znači traljavo i javašlučki (jer hite da naplate honorar). Jednom sam poredeći prevod jednog romana i njegov original našao da je neki lik u prevodu izišao iz sobe, a u originalu ušao u sobu. Za ovo je krivo naše nikakvo opšte obrazovanje (u koje spada i jezičko obrazovanje) – mi, recimo,

mislimo da je prevodenje nešto jednostavno, da treba samo završiti 2-3 kursa engleskog i da već možemo prevoditi.

U pravilniku o primanjima jednog sarajevskog predratnog preduzeća prevodioci su bili svrstani u isti platni razred kao i daktilografi i tehničko osoblje (čistice i njima slične). I u haškom Tribunalu se često loše prevodi. Radio sam tamo godinu i po dana pa to znam. Jednom sam sjedio u kabini za simultano prevodenje sa jednom Beogradankom, koja je čula svjedoka Bosanca da kaže Oni su bili u Bijeljini sa bosanskim naglaskom na u, što je ona prevela kao They were killed, tj. Oni su bili ubijeni!!! Šta da vam pričam dalje?! U Hagu se otvoreno provodi diskriminacija prema prevodiocima iz Bosne, većina prevodilaca su prijateljice šefice prevodilačkog Odjeljenja. Ali Hag je za mene obična farsa, ja neću za njega ni da čujem.

A rad lektora u medijima?

- U knjizi sam rekao “Lektore u zatvor!” a sada ću dodati da sam toliko bijesan na njih da bi im rado sam stavljao lisice na ruke! Zato što su slijepi izvršio totalno naopakih Halilovićevskih propisa, a počesto intervenišu i na osnovu vlastitog nezdravog jezičkog osjećanja i lingvističkog neobrazovanja. Engleski jezik nikad nije imao pravopis, taj jezik nema ni riječ za lektora u našem smislu, pa mu to nije zasmatalo da postane “najmeđunarodniji” jezik na svijetu. Kad sam povodom izlaska moje nove knjige dao intervju na TVSA, predložio sam glavnom uredniku da oni postepeno napuste vještački jezik kojim ponekad govore njihovi spikeri i urednici (da, recimo, ne govore doBROvoljaca i miKROfon) i da pređu na lijepi narodni jezik.

On mi je rekao da to ne mogu uraditi jer im ne dozvoljava njihova glavna lektorka Emina Topić. Oni, naravno, ne znaju da Emina Topić pojma nema o savremenom gledanju na jezičku normu i da bi je trebali zadržati samo da rade suprotno od onog što ona kaže. A ako oni misle da ona zna lingvistiku bolje od mene, neka organizuju javni razgovor između nje i mene pa da ukrstimo lingvistička koplja. Držati Emini Topić kao lektora, i to na dobroj plaći, isto je kao držati kućnu pomoćnicu čiji je zadatak da uneredi i uprlja stan koji ukućani nastoje držati urednim i čistim! A glavnom uredniku TVSA ne pada na pamet da i sam nešto nauči o modernom pristupu “uređivanju” javnog jezika pa da donese odluku u duhu savremene sociolingvistike!

Ako imamo dilemu da li se kaže samun ili somun, nameće se pitanje da li je ta i slične dileme vještačka i da li se može govoriti o pravilnosti lokalizma? Drugo, da li Vi koristite šporet ili štednjak i perlicu ili veš-mašinu?

- Na ovo pitanje sam odgovorio kad sam rekao kako ja postupam sa dubletnim oblicima. Ja samo osluškujem njegovu svetost jezičko osjećanje, i govorim i pišem ono što mi to osjećanje nalaže. Ako mi ono nalaže da nekad kažem šporet a nekad štednjak, nekad ću reći jedno, nekad drugo. U tome nema nikakva (lingvističkog) zla. To se radi u svim jezicima svijeta. Što se tiče raznih perilica, zrakomlata i brzogriza (da, nemojte se zgražati, brzogriza sam vidio u sred Zagreba kao prevod za fast food!) i sličnih vještačkih tvorevina lingvističkih neznalica, meni se od njih bukvalno povraća.

Da li jedete kruh ili hljeb?

- Svejedno mi je, samo nek je dobar i reš pečen!

Zaostajemo jer ne vladamo engleskim!

- Mogu li ja sad dodati nešto što me niste pitali? Stalo mi je da kažem da je po meni glavni uzrok našeg zaostajanja u svemu i svačemu to što imamo žalosno mali broj ljudi koji dobro vladaju engleskim jezikom. U današnjem svijetu ne možete maknut' bez bar pristojnog engleskog. Ako pratite CNN, BBC ili Al-džeziru, vidjećete da svaki iole va-

žan palestinski političar tečno govori engleski. Zašto? Pa zato što su ljudi vidjeli da ne mogu ostvariti nezavisnost oružjem, ali mogu eventualno pregovorima. A pregovarati preko prevodioca je puno manje efikasno nego pregovarati direktno. Ja ne govorim o onom znanju engleskog koje je dovoljno da zaištete vode u restoranu nego o onom koje omogućava da tečno komunicirate standardnim engleskim jezikom, da ostvarujete neke svoje više ciljeve. Tako naučiti engleski je dugoročan i krvav posao, a Bosanac će radije umrijeti nego toliko se pozahmetiti. Zato sam ja čvrsto uvjeren da Bosna nema NIKAKVE nade za napredak.

5 Things Everyone Should Know About Identity Theft:

1. You're Only as Safe as Your Weakest Link.

The challenge in protecting your identity is that your personal information is everywhere. Even if you shred your private documents, or use secure websites and strong passwords, what about everyone else who has your Social Security number – like your doctor, dentist or the 17-year-old clerk handling your credit application at the electronics store? The problem quickly becomes obvious: you may be doing everything right, but what about everyone else who has your information?

2. Once Your Social Security Number is Out, It's Staying Out.

If your credit or debit card is stolen, you can replace it, but what happens when non-changing information like your Social Security number is stolen? The fact is, once it's out, it's out. Identity thieves buy, sell and trade stolen information, using it over and over again for years. Is your Social Security number really secure?

3. Anyone Can Be A Target.

Recent news reports revealed that even the chairman of the Federal Reserve¹ was one of the 9.9 million Americans who were victims of identity theft in 2008.² Other reports describe how one identity theft ring was responsible for two of the largest thefts in history, resulting in the theft of more than 130 million credit and debit card numbers.³ Think you could be at risk? (See #1.)

4. How Protected Are You?

You may think you're protected, but are you really? Your credit card may be safeguarded; but that won't help if thieves open new lines of credit. Credit monitoring will only alert you once something bad has already happened. Neither method will help prevent identity theft, nor resolve problems once you've become a victim.

5. There is Help.

LifeLock, the leader in identity theft protection, helps protect your identity – even if your information gets in the wrong hands. And at LifeLock, we are so confident in our service that we back it with a million dollar guarantee – if you become a victim of identity theft because of a failure in our service, we will help you fix it, up to one million dollars. Of course, restrictions apply and we want you to check it out by calling us now. Then use promo code 'FIVEFACTS' for a special offer on LifeLock.

Enroll Today and Receive a Special Offer.

1-877-464-8347

USE PROMO CODE: FIVEFACTS



LifeLock
#1 In Identity Theft Protection®


¹Source: Isikoff, Michael. "Bernanke Victimized by Identity Fraud Ring." Newsweek. 25 August 2009. Web. 20 September 2009. ²Source: Javelin Strategy & Research. "2009 Identity Fraud Survey Report." February 2009. ³Source: Wallack, Todd. "Hacker Pleads Guilty in Data Theft." The Boston Globe. 12 September 2009. Web. 20 September 2009.

Droid je stigao



Sobzirom na svu pompu i očekivanje koje je pratilo Droid mnogi već smatraju kako je Motorola uspjela da digne najveću kampanju i napetost još od Appleovog predstavljanja prvog iPhonea. iPhone je već odavno tu, ali sada je tu i Droid koji će mu u najmanju ruku biti dostojna konkurencija. Motorola je predstavljanju svog novog "pametnog" mobitela pristupila zaista ozbiljno, za što je primjer i to da je za njegove buduće kupce već spremno oko 10000 aplikacija koje će kupci moći skinuti na Internetu sa Android Marketa. Droid ima 3,7 inčni ekran visoke rezolucije, koji je kako to današnji trend zahtjeva osjetljiv na dodir, a iza njega je skrivena i cijela QWERTY tastatura, kamera sa pet megapiksela i autofokusom. Naravno tu je i Google Android OS koji omogućava mnogo toga, a jedna od najhvaljenijih opcija jeste mogućnost rada sa više aplikacija istovremeno. Kao dodatak Googleovom Androidu tu je i besplatni Googleov GPS, sa glasovnim navođenjem, za koji se pretpostavlja kako će biti opasna konkurencija već etabliranim i često skupim GPS rješenjima. Osnovu Droida čini Motorolin procesor koji radi na 550 MHz, a tu je i zaseban grafički procesor, koji će omogućiti puno korištenje za mobitele velikog ekrana visoke rezolucije kakav donosi Droid.

Internet prevazilazi latinicu



ICANN, organizacija koja je zadužena za dodjelu domena na Internetu je nakon dugo vremena ostvarila ono što je najavljivano i uključila i znakove drugih pisama osim latinice. Tako je od ovog mjeseca u Internet adresama dozvoljeno koristiti, hebrejske, hindu, kineske, arapaske i druge znakove. Do sad su Internet adrese bile ograničene na samo 26 slova latinice i 10 cifri, međutim od sada će set znakova biti proširen i olakšati korištenje Interneta ljudima koji ne govore engleski jezik.

We \$olve Debt Problems

CALL NOW and get an advocate on your side!

- We're **experts** at negotiating reductions with the credit card companies
- We can arrange one **affordable** monthly payment
- **Save money** - Get out of debt **FASTER** than you can on your own
- Avoid bankruptcy and maintain your dignity
- Have an advocate deal with your creditors

If you have over \$12,000 in debt, **CALL NOW!**



FREE Consultation


- ⇒ No Obligation
- ⇒ Confidential

1-888-278-0280

Not available in all states

Google-ov GPS

Google je predstavio svoj besplatni GPS servis za mobilne telefone koji će mnogim specijalizovanim proizvođačima GPS-a zagorčati život. Ovaj novi servis koji će moći koristiti tzv. pametni telefoni će biti u sklopu zadnje verzije Google Map-a za mobilne telefone, koji će izaći zajedno sa novim Android 2.0 OS-om. Najveći adut Google-ovog GPS-a će definitivno biti to što je besplatan, ali po najavama iz Google-a, ovaj GPS bi i svojim mogućnostima trebao biti konkurencija drugima. Iako će u početku biti "čist", Google je ostavio otvorenu opciju da će u budućnosti uključiti reklame u svoj GPS. Ovakav potez Google-a će definitivno dovesti i do poremećaja na tržištu jer će direktno ugroziti kompanije koje su specijalizirane za GPS na mobilnim telefonima.



Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

870 New Hope Rd, Suite 100
Lawrenceville, GA 30045

404-431-3863

Ill Salon 678-367-3616



Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

Plants vs Zombies

Zombiji su postali toliko popularni da rastu kao gljive poslije kiše. Zanimljivo je da je ova otrcana fraza gotovo istinita kada je u pitanju igra koju opisujemo u nastavku.

Plants Versus Zombies je pojednostavljena varijanta popularnih Tower Defence igara, ako uopšte možemo reći da postoji nešto jednostavnije od Tower Defence-ova. Ozbiljno!

Tower, čega?!

Defensa. Ako spadate u onu nacionalnu manjinu koja nikada nije igrala tower defence modove za Starcraft, Brood War, Warcraft III i The Frozen Throne (vjerujem da ovih modova ima i za druge RTS-ove), i nemate blage veze o čemu ja pričam, Plants Versus Zombies je najvjerovatnije i najbolje mjesto za početak.

Tower Defence modovi rade na konceptu mnogo jedinica koje ni same ne znaju zašto pokušavaju proći kroz lavirint prepun tornjeva koji im žele smrt. Kroz igru se smjenjuju različite vrste jedinica, što leteće, što brze, što agresivne, koje ponekad znaju i uzvratiti udarac tornju. Cilj je pobiti sve jedinice prije nego što prođu kroz lavirint tornjeva, a pošto ove igre uglavnom ne zahtijevaju mnogo pameti niti tehnike, glavno uživanje je u gledanju kako jedinice umiru. Po hiljadu puta. Zvuči dosadno, ali TD igre imaju u sebi neku neopisivu gravitacionu silu koja vas vuče da ponovo upalite taj isti mod i po ko zna koji put gledate sveopšti masakr hipnotiziranih AI-eva.

Problemi koje ovaj tip igara ima najčešće se vrte oko beskrajne monotonije koje ima na bacanje: jedan mod znači jednu mapu, a tornjevi se skoro uvijek dijele na ground i air, te dalje na slowing i splash, što otprilike predstavlja kompletno strateško planiranje koje možete očekivati.

Plants Versus Zombies ove probleme rješava na genijalan način. Pogledajmo samo neke od inovativnih rješenja zbog kojih ćete se zalijepiti za ovu igru više nego za bilo koji drugi TD.

Biljke

Postoji četrdeset osam različitih biljaka, koje se, prije svega, dijele na dnevne – cvječke, i noćne – gljive. Kako napredujete, tako vam se otvaraju mogućnosti za nove biljke. Sa završetkom svake runde dobijete jednu novu, od kojih će pojedine nekada biti esencijalne da biste završili slijedeći nivo, dok će druge biti tu samo da začine već postojeći haos.

Da biste zasadili biljke, potrebna vam je sunčeva svjetlost, a skupljate je u obliku malih sunašaca koja povremeno padaju sa neba ili ih možete uzgajati tako što ćete posaditi suncokrete. Ostale biljke imaju različite funkcije:

Blover (koji izgleda kao djetelina – eng. Clover) se vrti kao ventilator i raspuhuje maglu koja u pojedinim nivoima smanjuje vidljivost, Cabbage-pult neprijatelje gada kupusom, dok Kernel-pult lansira kukuruz i puter koji ima šansu da na trenutak imobilizira zombija. Tu se onda nađe i Doom-shroom, gljiva koja detonira poput nuklearne bombe i iza sebe ostavi ogromni krater, pa i Hypno-shroom koja natjera zombije da rade za



vas, umjesto protiv vas.

Pošto u jednoj rundi možete koristiti maksimalno šest biljaka (kasnije, kako budete napredovali, možete kupiti proširenja na sedam ili osam slotova), morate pažljivo birati koje ćete biljke iskoristiti da porazite silne horde živih mrtvacu, što igri značajno proširuje strateški šmek.

Naravno, na početku svake runde možete vidjeti koji tipovi zombija će vas napadati, a ako niste sigurni šta koji od njih radi, imate malu knjigu, Almanac, sa evidencijom

svih koji se hrane mozgovima.

Zombiji

Dolazimo do onog dijela koji je mene posebno oduševio. Vrhunski nacrtani, vaši neživi neprijatelji su dizajnirani sa izuzetnim smislom za humor, a pošto sa svakom rundom, pored biljaka, dolaze i novi zombiji, igra vas neće prestati pozitivno iznenađivati sve do samoga kraja.

Pole-vaulting zombie je sportista koji trenira skok s motkom. Kreće se brže od običnog besmrtnika i uvijek preskače prvu biljku na koju naiđe. Pošto svoje tornjeve možete redati tokom cijele runde, nije loše postaviti neku slabiju biljku ispred jače kada vidite ovog momka da se sprema za skok.

Jack-in-a-box zombi je obučen u najnoviji model Gucci bijele 'šulje dugih rukava koji se vežu na leđima, a u rukama nosi kutiju iznenađenja. Kada se ona otvori, a on u njoj ugleda eksplozivnu napravu, ostane u čudu zatečen, isto kao i vi. Ako se nalazi u grupi sa još zombija, vaša sreća. A ako je blizu vašeg odbrambenog zida, ne piše vam se dobro.

Vjerovatno moj omiljeni zombi nosi naziv Dancing Zombie, a neodoljivo podsjeća na Michaela Jacksona iz spota Thriller. Njegov napad uključuje disko rasvjetu i prateće plesače.

Mape i mini-igre

Vjerovatno najveća nedaća TD igara je repetitivnost. Horde i horde živih mrtvacu nanovo se gegaju i umiru pod

rafalnom paljbom tornjeva. Nigdje ni trunke osvježenja. Što PvZ rješava postavljajući više mapa i modova taman kada se zasitite jedne postavke. Igra podržava borbu na prednjem ulazu, na stražnjem dvorištu (koje ima i bazen, što znači da morate koristiti i vodene biljke) i na krovu, u dnevnim i noćnim varijantama, te na kraju glavnog bossa, koji će vas zasigurno namučiti više nego što mislite.

Pored Adventure moda, postoje dvije puzzle – Vasebreaker i I, Zombie, te dvadeset mini-igara, od kojih možete odigrati samo prve tri, dok ne završite Adventure mod. Znam da zvučim kao narator sa onih groznih jutarnjih TV reklama, ali zaista, to nije sve! Postoji još i Survival mod, te Zen bašta za dodatnu zanimaciju!

Odlična igra

Stvarno, ovo je vrhunska razbibriga. Ne zahtijeva posebno jak računar, niti oduzima puno vremena. Igra se jednom rukom, a opet,

vidio sam više strateških zahtjeva nego pojedini RTS-ovi koji su se time dičili. Crteži su fenomenalni, a zombiji su urađeni sa tako puno duha i stila da je to doista rijetkost. Igra je prepuna kreativnih ideja, tako da vam niti u jednom trenutku neće biti dosadno, a čak i kada je završite, i dalje nudi sate dobre zabave uz puzzle i mini-igre.

Ako vam je preko glave zaraznih igara od kojih se čovjek ne može odlijepiti, prenapucanih shootera koje pokrećete na 640x480 bez shadinga ili ispranih RTS-ova koji izgledaju kao neuspjela reciklaža Dunea, Plants Versus Zombies je definitivno igra za vas. A čak i ako je situacija obratna, sigurno se nećete pokajati ako za nju odvojite 19,95 američkih dolara.



Scenicview Landscaping
Imagine the look of your yard

Almir Hadzikadic
Manager

Phone: 404-518-5821
Fax : 678-534-1813
info@scenicviewatl.com
www.scenicviewatl.com

Admir Terzic
REALTOR®
Committed to Five Star Service

Cell: (407) 607-1157
Bus: (407) 644-6385
Fax: (407) 644-7033
Email: AdmirTerzic@earthlink.net
Website: www.AdmirTerzicRealtor.com

Weichert Realtors
Markham Properties

431 W. Mirror Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
Independently Owned and Operated

The Real Estate Advisor

Osim: Portugal će naletjeti na "minu"



Jedan od najboljih trenera Bosne i Hercegovine svih vremena, Ivica Osim je izjavio da bi Portugalci mogli naletjeti na „minu“ koja se zove BiH.

„Prognozirao sam da ćemo dobiti Francuze, a dobili smo Portugalce. Po kvaliteti su to nekako slične momčadi. Sudeći prema prvim reakcijama, svi su svjesni visoke vrijednosti suparnika. To je dobro, jer se već polako pripremamo za nokaut utakmice, koje su po mnogočemu drugačije od onih u kvalifikacijama. Tek ćemo vidjeti kako će se ponašati naša momčad u takvoj situaciji, kada se igra na sve ili ništa“, rekao je Osim za Jutarnji list te dodao:

„Nisam pristalica stvaranja atmosfere na nesreći drugoga. Dakle, ne treba stvarati atmosferu, što više pehova Portugalcima, nama će biti bolje. Nije baš tako. Mi smo skloni tome da gledamo je li Ronaldo povrijeđen, je li Carlos Quiroz pravi trener, jesu li Portugalci bolji kod kuće ili u gostima. Ronaldo ne igra ni za Manchester, pa Manchester nije ništa slabiji. Uostalom, tko nam garantuje da neko od naših igrača, ne daj Bože, neće biti povrijeđen.“

Osim je u razgovoru ukazao na činjenicu da se naša reprezentacija teško nosila sa reprezentacijama koje znaju držati loptu u svom posjedu.

„Španjolci su nam pokazali kako se igra. Ne zaboravite da je BiH igrala vrlo teško i s Turcima, naročito u drugom poluvremenu, kad su preuzeli inicijativu na sredini terena. Dakle, BiH se teško nosi s tim da protivnik zna držati loptu u svojim nogama. BiH ima kvalitetne igrače, ali nisu navikli igrati s momčadima koje znaju dobro držati loptu. Španjolci, Turci, a vidjet ćemo za Portugalce, trkački su bolji od naših fudbalera. No, ne treba se predavati. Portugalci su dobri, zovu ih europskim Brazilcima, ali bi mogli naletjeti na „minu“ koja se zove BiH“, zaključio je Osim.

Here's a Valuable Healthcare Secret for You and Your Family

Hi, I'm Kym Douglas, TV and Radio Health Correspondent. I'm here to tell you a secret about healthcare. Did you know that for as little as \$69.95 monthly you can protect your entire family's health? I want you to know that HealthcareOne™ is your solution, today, right now.

Medical Discount Programs For Individuals and Families

Entire Family
Only **\$69.95** per month

- Medical
- Dental
- Vision
- Prescriptions

- Everyone is Accepted
- Access to over 900,000 Provider Locations Nationwide

ALSO INCLUDES:

- Doctor visits
- Hospitalization
- 24 hr. nurse hotline
- Children's braces
- Chiropractic
- Eyeglasses and more

FREE
HealthcareOneRx™
Discount Card when
you join!*

CALL NOW!

1-877-468-1208

HealthcareOne™
Healthcare For The People

*FREE Rx Plan Membership with enrollment in Dental+, HealthcareOne™ BASIC and HealthcareOne™ ULTRA Plans.
HealthcareOne™ is NOT HEALTH INSURANCE AND IS NOT INTENDED TO REPLACE INSURANCE. Plan not available in: IL, KS, MD, MI, NH, NV, and VT. Plan provides discounts of participating healthcare providers for medical services. Discounts vary based on provider type and service provided. Plan members are obligated to pay the discounted rate for all healthcare services at time of service. Online Provider Search www.healthcareone.com/providersearch
Member can cancel membership within first 30 days after receipt of membership kit for full refund of membership dues less the non-refundable enrollment fee.

Invest in Gold Now!

Did you know?

- **Gold is up over 300%***
- **You can put physical gold in your IRA**
- **Merit Financial is the low price leader for 24 years**



Call now for your FREE Gold Guide

1-877-287-4156

MERIT FINANCIAL | The GOLD People

*since 2001



Wish you could reverse time and head back to school? It's never too late!

Let us help you find the school or program that fits your goals.

SPEAK TO AN ADVISOR NOW!
9 A.M. - 9 P.M. EST AT
877-476-0557

A DEGREE, DIPLOMA, OR CERTIFICATE CAN HELP YOU:

- Start A New Career
- Earn More Money
- Advance Quickly
- Secure Your Future

FREE EDUCATION ADVICE: AN ADVISOR IS READY TO HELP

CAREER TRAINING

- ★ Turn Your Passion Into a Career
- ★ Fast, Convenient, and Flexible
- ★ Get a Job in Culinary, Fashion, Design or Other Hot Fields

collegebound
network

Changing Lives Through Education Since 1987

Own a new computer for just \$29.99* per week!

And improve your credit score at the same time!

Bad Credit, No Credit? No Problem!
There's no credit check, so you won't be turned down.



If you can afford a weekly payment of just \$29.99* for just 12 months, then you're already approved for a brand new Dell™ or HP™ Computer, guaranteed.

ACT NOW AND RECEIVE:
In-Car GPS System
Free MP3 Player
Free Printer with select models



Call today to get the computer of your dreams, and improve your credit at the same time.

Give us a call today!
1-877-470-6957

*Prices start at \$29.99 but may vary by model.

Medunjanin i Zec među "Zmajevima"

Za predstojeće utakmice baraža za odlazaka na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Južnoj Africi reprezentacija Bosne i Hercegovine biće bogatija za nekoliko novih Zmajeva.

Čiro se odlučio ponovo u reprezentaciju pozvati sjajnog mladog napadača Šibenika Ermina Zeca, koji hara Hrvatskom nogometnom ligom i koji bi definitivno mogao biti od velike pomoći u dvomeču sa Portugalcima. Također, poziv će dobiti i Haris Medunjanin, vezista španskog Valladolida, koji je u posljednje dvije utakmice u Primeri postigao dva prekrasna gola i najavio da bi također mogao biti otkrovljenje.

Selektor BiH ima dilemu da li pozvati 22 ili 24 fudbalera, a u slučaju da bude 24 tada će na spisku reprezentacije Bosne i Hercegovine vjerovatno biti još nekih novih imena. Nažalost, čak devet Zmajeva ima žute kartone, pa prijeti opasnost suspenzije za revanš u Zenici 18. novembra.

Zec i Medunjanin gotovo sigurno neće dobiti mjesto u prvih 11, s obzirom da Čiro na njihovim pozicijama ima Džeku, Ibiševića, Ibričića i Misimovića, ali oba ova fudbalera pokazala su da mogu zabiti ama baš svakom. Slikovit je primjer Harisa Medunjanina, koji je u posljednja dva kola španske Primere u svom Valladolidu priliku dobio sa klupe i nedugo nakon što je ušao zabio je dva predivna gola.

Osim toga, Medunjanin igra u Španiji, gdje igra veliki broj Portugalaca i sasvim je sigurno da bi mogao biti od velike koristi Zmajevima, baš kao i Zec, koji ove sezone igra u životnoj formi.

Međutim, naš najveći problem je u odbrani, gdje Čiri nedostaje igrača. Doduše, od povrede se potpuno oporavio Džemal Berberović, ali našem stoperskom trojcu Safetu Nadareviću, Sanelu Jahiću i Emiru Spahiću prijeti suspenzija zbog žutih kartona, pa će Čiro morati naći neku alternativu za zadnju liniju.

Agassi nosio periku

Bivši teniski šampion Andre Agassi priznao je u svojoj autobiografskoj knjizi "Open" da je njegova duga kosa koju je nosio tokom devedesetih godina ustvari bila perika. Agasi navodi da je tokom prvog finalnog meča Gren slem turnira bio toliko ometen razmišljanjima da će mu perika spasti pa je zbog toga i izgubio.

SAVJETI

Da li je vaš dragi škrtica?

Nijedna žena koja iole drži do sebe i koja je sposobna da se o sebi stara, neće od muškarca tražiti, pa ni očekivati, da na nju troši "neviđene" sume novca. Bit će suviše ponosna za tako nešto i ponosna na to što je u stanju sama zaraditi za ono što želi. Međutim, povremeni pokloni i čašćavanja jesu lijepi gestovi kao znak pažnje. Muškarac koji baš nikada ili vrlo teško i nevoljno, plaća nešto nekom drugom, bilo da se radi o kupovini poklona za partnerku ili o čašćavanju društva, djeluje ženama veoma odbojno. Niti je privlačan, niti je kavaljer. A ako još i zahtijeva od partnerke da plaća njegove račune, može očekivati da ga ona uopće ne smatra muškarcem.

Sad, šta žena zapravo može uraditi ako je s muškarcem koji je veća škrtica od Patka Paje? Većina njih, muškaraca, danas misli da su savršeni, uopće ne misle da su škrti, već samo da veoma racionalno, oprezno i štedljivo rukuju novcem. Nema pravog načina kako prići ovom problemu, jer vam je duža diskusija skoro zagaran-



tovana. No, sudeći po novom ponašanju momka moje drugarice koji je skoro bio sudionik ovakve jedne diskusije, sljedeće je moguće učiniti. Pošto se toliko ponosi svojom štedljivošću, dobro bi bilo prvo pohvaliti njegov racionalan odnos prema novcu i nepostojanje "bezveznog troškarenja". Potom bi trebalo reći i da su svi primjetili da samo oni plaćaju piće za vas, a on nikada, i da pije na tuđi račun, i da je vama vrlo neprijatno zbog toga. Objasnite mu da je red da, ako uživa u tome što ga drugi časte, i on uzvratu na isti način, ili će biti neko ko samo iskorištava druge ljude.

Bitno je ovakav problem raspraviti u ranoj fazi vaše veze, dijelom zato da biste sebe u budućnosti poštedjeli neprijatnosti, a dijelom zato što bi kasnije moglo biti suviše kasno da se ta njegova osobina promijeni, a sa takvim čovjekom teško da ćete se osjećati kao dama.

Meliha Kapetanović
Meliha-Kapetanovic@Hotmail.com



20+ TELEVIZIJSKIH KANALA
Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time
500+ Naslova na Video On Demand

✓ Bez potrebe satelita! ✓ Bez potrebe kompjutera!



20+ kanala samo na BalkaniaTV

Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RTV BOSTEL - Chicago | Kanal "D" - Local Time |
| Kanal "D" - Djeci Kanal | Otvorena Televizija - Local Time |
| Balkanika Music TV | Jasmin TV - Local Time |
| Federalna TV - Sarajevo | DM SAT - Local Time |
| Jasmin TV - Stari Vitez | RTS - Local Time |
| DM SAT - Dragana Mirkovic | BHT 1 - Local Time |
| RTS - Beograd | Kanal 5 - Local Time |
| ATLAS TV - Podgorica | RTV Duga - Local Time |
| BHT 1 - Sarajevo | OBN - Local Time |
| Kanal 5 - Split | AMNA TV - Local Time |
| OBN - Sarajevo | Balkania TV - Local Time |
| ALFA - Sarajevo | RTCG - Local Time |
| AMNA TV - Tesanj | |
| Balkania Plus - New York | more channels coming soon! |
| RTCG - Podgorica | |
| Otvorena Televizija - Zagreb | |
| Lait Music - Tuzla | |



\$29
a month

NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM,
SPEKTAKLI I TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911



Computer Repair

**FREE on-site diagnostics
within 5 mile radius of 30045
(beyond 30045 \$49 value)**

**Flat fee repair,
service starts at \$49**

**We offer after service support
(free remote session)
or support after service**

**Za informacije na našem jeziku pozovite:
404-433-5642 Mirza**

404-geeknician (4335642)

- We offer remote support
- We work on PC and MAC, software and hardware issues, logical and limited physical data recovery.
- We support Windows XP, Vista and 7
- We work on all brands, ACER, APPLE, AVERATEC, DELL, EMACHINES, FUJITSU, GATEWAY, HP/COMPAQ, LENOVO, MEDION and TOSHIBA.
- We install peripherals.
- We install router, etc...

Visit our web site at: geeknician.com



DELTA T HVAC

Heating, A/C & Refrigeration Service

tel :: 770.338.8700

e-mail :: DeltaHvacLLC@gmail.com

*Installation, service and
repair of all brands!*

Licensed Insured

30 Years of Excellence

Residential :: Commercial :: Industrial

Halil :: 404.488.7064

Nusret :: 404.643.8034

Siddique :: 404.787.9165



HALID BEŠLIĆ

“Miljacka” zapljusnula Zagreb

Legendi narodne muzike pošlo je za Lrukom što nikome prije njega nije, oborio je rekord posjećenosti Arene, u dvije noći okupio je skoro 50.000 ljudi, a u Zagrebu izazvao je nezapamćenu euforiju.

“Dobro večer Zagrebe. Nadam se da ćete uživati večeras. Hvala vam puno. Evo, došao je konačno i ovaj dan koji meni jako puno znači. Pozdravljam vas u svoje ime i u ime benda. Želim da ovu noć bude što manje priče, a što više pjesme i da je što duže pamtimo - pozdravio je Halid publiku dok je svaka njegova rečenica bila praćena gromoglasnim vriskom i aplauzom.

Slijedila je pjesma “Čardak”, tokom koje je Halid pokazao na scenu koja je bila okićena motivima Bašćaršije i Sarajeva. I opet je izazvao oduševljenje publike, potvrđujući da je još jednom osvojio srca Zagrepčana.

Halidovi gosti bili su Massimo Savić, Armin Muzafferija, Alka Vuica, koju je Bešlić nazvao prijateljicom i sestrom, dok mu se ona zahvalila na prekrasnoj noći. Bešlić je ugostio i Joška Čagalja Joleta koji je otpjevao “Zlatne strune”.

U drugom dijelu koncerta bh. legenda publici je poklonila svoje najveće stare hitove rekavši kako su to njegove pjesme koje su preživjele dugo godina. Na kraju koncerta Bešlić je pustio čuveni hit “Bijelog dugmeta” “Tako ti je mala moja kad ljudi Bosanac” što je publika euforično pozdravila.

I drugi koncert je protekao raspjevano, euforično i romantično. Halid je izvodio svoje najveće hitove, a publika je svaki otpjevala uglas s njim. S tribina su pjevala i neka poznata lica, a među njima su bili i Ćiro Blažević te Ivica Propadalo.

Nakon dvije noći pjesme, sevdaha, emocija i erupcije oduševljena, fanova koji su kolektivno plakali od sreće, Halid je bio pomalo umoran, ali kako kaže, “hepi 100 posto”. Sve je proteklo u najboljem redu. Oba koncerta odrađena su na najvišem profesionalnom nivou. Smatra da je ovim dvostrukim trijumfom dosegao i vrhunac svoje karijere.

ŽELJKO SAMARDŽIĆ

Zetra je bila “Ljubavna adresa”

Naziv koncerta je “Ljubavna adresa”, a sarajevska “Zetra” je zaista bila adresa ljubavi na kojoj je dva i po sata, koliko je koncert trajao, stanovalo 20.000 ljudi - radosno priča Željko Samardžić nakon uspješnog nastupa u Sarajevu.

Za Željкове zemljake Mostarce ulaz na koncert bio je besplatan. Popularni pjevač je iznajmio voz da njih 600, 700 preveze do Sarajeva. “Sačekao sam ih na stanici. Kada su me ugledali, počeli su da skandiraju moje ime. Zapjevali su „Mi smo raja iz Mostara”, a meni su pošle suze. Bilo je veoma dirljivo. Drago mi je što mi niko od Sarajlija nije zamjerio zbog posebnog tretmana koji imaju moji Mostarci - priča Samardžić. On je u Sarajevo došao u društvu supruge Maje.

“Bez obzira na to što sam Mostarac, meni se karijera desila u Beogradu, taj grad je od mene napravio ovo što sam danas. I sada kada iz Beograda dolazim u Sarajevo i vidim koliko me ljudi vole, vjerujem da ima nade za pomirenje naroda u bivšoj Jugoslaviji. Za koncert u Sarajevu za novinare je izjavio:

“Ovo je kruna moje dosadašnje karijere. Zetra mi je popravila muzičku biografiju. Koncert je za mene počeo već u 17 sati kada sam se našao na Željezničkoj stanici sa svojim Mostarcima koji su došli vozom. Ovo je za mene bio jedan nezaboravan dan i 31. oktobar će od sada biti uvijek bitan datum.”

Samardžić je koncert otvorio kompozicijom “Kojim dobrom, mila moja”, nakon čega su se nizali hitovi “Poslije duge veze”, “Živi bili pa vidjeli”, “Sve si mi naplatila”, “Grlica”, “Ljubavna adresa”...

Željкова turneja nastavlja se 5. novembra u Smederevu, 6. u Nišu, 12. u Šapcu, 13. u Tuzli.

HARI MATA HARI

Prodao četiri Sava centra!

Dominacija bh. izvođača u regionu nastavlja se koncertima Harija Mata Harija u Beogradu. Hari ističe da su gotovo prodate ulaznice za četiri uzastopna koncerta u Sava centru 8., 9., 10. i 11. novembra, a otvorena je i mogućnost nastavka nastupa.



- Drago mi je što već sada mogu reći da je rasprodato oko 16.000 ulaznica za četiri koncerta u dvorani Sava centra. Interesovanje u Beogradu je veliko i otvorena je mogućnost da i nakon 11. novembra budu nastavljeni naši koncerti u Sava centru - kaže naša pop zvijezda.

Hari Mata Hari je već dva puta, 1999. i 2001. godine, održao po osam koncerata u nizu u Sava centru.

- Preljepa je atmosfera pred promociju albuma “Sreća” u srbijanskoj prijestonici, gdje se nalazim posljednjih dana. Publika nas je poželjela, dugo nas nije bilo, a mi jedva čekamo da krenu naši koncerti - poručuje Hari.

Hari Mata Hari u novembru i decembru nastavlja i bh. turneju. Tako će koncert u bihačkoj dvorani Luke biti održan 19. novembra, 27. i 28. novembra je u planu tuzlanski Mejdan, odnosno zenička Arena, a 3. decembar rezerviran je za Banju Luku.

Michael Jackson mrtav zaradio 90 miliona \$

Iako je mrtav, Michael Jackson nastavlja zarađivati milione dolara. Tako je nakon smrti zaradio još 90 miliona, našavši se na trećem mjestu godišnje Forbesove ljestvice najbogatijih mrtvih slavnih osoba. Novac od posthumne prodaje albuma, te emitiranja pjesama i spotova zaradit će njegova porodica.

“Novca je u Hollywoodu možda sve manje, ali i dalje ima dovoljno keša za ubrati. Zarada mrtvih slavnih osoba danas je veća nego ikada prije”, komentira urednik Forbesea Matthew Miller.

Elvis Presley je ove godine s prošlogodišnjeg prvog pao na četvrto mjesto, a lista od prvih deset pokojnih milionera, zajedno s brojkama ovogodišnjeg profita, izgleda ovako:

1. Yves Saint Laurent - 350 miliona dolara
2. Rodgers and Hammerstein - 235 miliona dolara
3. Michael Jackson - 90 miliona dolara
4. Elvis Presley - 55 miliona dolara
5. J. R. R. Tolkein - 50 miliona dolara
6. Charles Schulz - 35 miliona dolara
7. John Lennon - 15 miliona dolara
8. Dr. Seuss - 15 miliona dolara
9. Albert Einstein - 10 miliona dolara
10. Michael Crichton - 9 miliona dolara

Paris mudro zbori

Riječi mudrosti koje su proteklih godina izlazile iz usta Paris Hilton postat će besmrtni, te će se naći uz izjave nekih od najvećih mislilaca svih vremena u posljednjem izdanju Oxfordske knjige citata.

Dvadesetosmogodišnja Hilton, zvijezda televizijskog reality showa, pjevačica, dizajnerica, glumica i šta još ne uvrštena je u posljednje izdanje 65 godina starog leksikona, koji je objavljen ove sedmice, uz Konfučija, Oscara Wildea i Stephena Hawkinga.

Koji je njen doprinos? “Oblačite se slatko gdje god idete, jer život je prekratak da bi se utopili u masi.”

Paris Hilton, poznata po svojoj privatnoj seksnimci koja je dospjela u javnost, oduševljena je što je uvrštena u knjigu u kojoj su prikupljeni citati poznatih.

“Tako je cool što u ovoj knjizi ima i moj citat”, napisala je na svojoj Twitter stranici.

Više od 20.000 novih citata je dodano u ovu knjigu.

Moje tijelo želi bebu

Svjetska pop zvijezda i atraktivna pjevačica Shakira izjavila je u intervjuu za časopis “Rolling Stone” da želi da ima djecu.

“Osjećam da mi je tijelo spremno za trudnoću, da želi veliki stomak u kojem ću nositi djecu”, rekla je Shakira. Ona je u intervjuu objasnila da se žena u današnje vrijeme suočava sa velikim izazovima.

„Žene se u životu suočavaju s nevjerojatnim izazovima, teže im je nego muškarcima. Društvo očekuje od nas da budemo lijepe, da bez greške odigramo ulogu majke, kćerke i supruge”, istakla je atraktivna pjevačica.

Kraljica trbušnog plesa je u dugogodišnjoj vezi sa bankarom Antoniom de la Ruom.



Susan Boyle obara rekorde

Zvijezda TV showa ‘Britain’s Got Talent’ u pretprodaji je svog debi albuma na Amazonu nadmašila čak i U2 te Brucea Springsteena. Iako debi album Susan Boyle ‘I Dreamed A Dream’ treba izaći tek 23. novembra, pretprodaja na Amazonu oborila je sve rekorde. Album je dospio na prvo mjesto, pretekavši tako neka od najpopularnijih imena u istoriji pop muzike.

Da ne bi bilo zabune, njen album ‘I Dreamed A Dream’ najprodavaniji je u istoriji Amazona. Evo kakav je poredak, odnosno koga je sve Susan ostavila iza sebe.

1. Susan Boyle - ‘I Dreamed A Dream’
2. Norah Jones - ‘Not Too Late’
3. U2 - ‘No Line On The Horizon’
4. Bruce Springsteen - ‘Magic’
5. Dixie Chicks - ‘Taking The Long Way’
6. Coldplay - ‘Viva La Vida or Death and all his Friends’
7. U2 - ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’
8. David Cook - ‘David Cook’
9. Diana Krall - ‘Quiet Nights’
10. Clay Aiken - ‘A Thousand Different Ways’

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Pred vama je malo mirnija sedmica.
Zdravlje: Blaga nervoza je ono što će vas pratiti u narednom periodu.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Ukoliko ste zaljubljeni u osobu koja je negdje daleko, može se reći da ta veza ide u pozitivnom smjeru.
Zdravlje: Vaš duh je najjače oružje.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Kod vas je i ljubav u znaku putovanja.
Zdravlje: Iako djelujete energično i spremno na sve, vi vapite za odmorom.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Iskazivanje sopstvenih, najdubljih osjećaja, neće donijeti ništa negativno.
Zdravlje: Osjećate se zdravo.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Još uvijek ste u nemilosti zvijezda.
Zdravlje: Početkom sedmice pazite na mučninu i vrtoglavicu.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Ponosni ste na sebe, a vide to i drugi.
Zdravlje: Sjajno, bar tokom narednih dana.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Uživajte u okruženju prijatelja.
Zdravlje: U nemilosti ste kada je zdravlje u pitanju.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Trenutno vlada zatišje. Kao da ste zadovoljni onim što imate.
Zdravlje: Krajem sedmice biste mogli biti izloženi jačim napadima glavobolje.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)


Ljubav: Odlučili ste sebi dati oduška i ispuniti svaki, pa i najmanji hir.
Zdravlje: Posvetili ste se sebi i brizi o sopstvenom tijelu.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Partner je uspio uspostaviti odgovarajući kontakt s vama.
Zdravlje: Osjećate se sasvim dobro.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Još uvijek je sve lijepo.
Zdravlje: Grlo će biti jedno od osjetljivijih tačaka ove sedmice.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Ne snalazite se najbolje. Mudro se povucite.
Zdravlje: Disajni organi su vaša slaba tačka.

Mala riznica velikih misli

**Leonardo da Vinci** (1799 - 1850)

Kao što dobro iskorišten dan dariva ugodan san, tako i dobro proživljena život dariva smirenu smrt.

**Winston Churchill** (1874 - 1966)

Ne zamjeram kritici čak ni kada se zbog oštine za neko vrijeme rastaje sa stvarnošću.

**Johann Wolfgang von Goethe** (1749 - 1832)

Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje djelima.

**Mahatma Gandhi** (1869 - 1948)

Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo jest nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijega razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.

**Honore de Balzac** (1799 - 1850)

Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.

**Ivan Cankar** (1876 - 1916)

Nema ljepše nade od one što je nikla iz tuge i nema ljepših snova od onih što ih rađa bol.

REALTY PROFESSIONALS Kupujete ili prodajete kuću?
Pozovite me...

- * Besplatna market analiza
- * Hud & Foreclosure specijalne ponude
- * Najbolje kamate
- * Brza prodaja Vaše kuće
- * Tax credit od **\$7,500.00** prilikom kupovine prve kuće (First-time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com

ALPHA TRANSPORT GROUP, INC.



5400 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

Truck Driving School
auto-škola za vožnju kamiona

Phones: 314-351-5280
314-600-1736
314-680-3860

Fax: 314-351-5282

Toll free: 866-326-5225

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA, 30043



MAP



MAXX CAR CARE

Fast Lube • Tune ups • Brakes • A/C

- govorimo bosanski - Office: 770-962-3165 • Fax: 770-962-3147

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | | 1 | 3 | | | |
| | | 4 | 9 | | | 7 | | |
| | | | 7 | | | | 8 | 1 |
| | | 6 | 8 | | | 5 | | 2 |
| | 8 | | | | | | 4 | |
| 5 | | 7 | | | 2 | 3 | | |
| 7 | 6 | | | | 9 | | | |
| | | 1 | | | 8 | 2 | | |
| | | | 6 | 3 | | 4 | | |

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____


GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



ONA: Čao dragi!

ON: Ma konačno, kako to već dugo čekam!

ONA: Želiš li da odem?

ON: NE! Kako ti pada na pamet? Već sama pomisao na to me plaši!

ONA: Voliš li me?

ON: Naravno! U svako doba dana i noći!

ONA: Jesi li me ikada prevario??

ON: NE! Nikada! Zašto to uopšte pitaš?

ONA: Hoćeš li me poljubiti?

ON: Da, svaki put kad mi se samo pruži prilika za to!

ONA: Hoćeš li me ikada udariti?

ON: Jesi li poludjela? Pa znaš dobro kakav sam!

ONA: Mogu li ti u potpunosti vjerovati?

ON: Da.

ONA: Ljubavi...

Kada brak dođe u krizu, netrpeljivost među partnerima postane izuzetno velika, tekst jednostavno pročitati odozdo na gore.



Kada smo moja žena i ja vani, uvijek se držimo za ruke.

Ako je pustim, odmah ode u kupovinu.



Moja žena i ja imamo tajnu kako naš brak traje:

Dva puta sedmično odemo u restoran na dobru klopnu i laganu razbibrigu.

Ona ide utorkom, a ja petkom.



Ja svuda vodim svoju ženu, ali ona stalno pronalazi put natrag.



Prije neki dan pitao sam ženu gdje bi htjela da proslavimo godišnjicu braka i ona mi je odgovorila da bi voljela proslaviti negdje gdje već dugo nije bila, pa sam joj ja predložio da proslavimo u kuhinji.



I zapamtite, brak je na prvom mjestu uzroka rastave. Statistički gledano, 100% svih rastava započinje brakom.



Eto.

Na početku, Bog stvori Zemlju i odmori se.

Tada Bog stvori muškarca i odmori se.

Nakon toga Bog stvori ženu i od tada se nisu odmorili ni Bog ni muškarac.

vicevi

Prodaja

Prodajem prikolicu 6x12, registrovana, nova za \$4,700.00. Fatima Burić. Tel: 678-768-6235

Prodajem nov, nekorišten stan u centru Livna, preko puta hotela Park, dvosoban, 58m². E-mail: renaeldin@comcast.net ili Tel: (206) 439-9332

Prodajem kuću u Zenici (Janjac), odmah useljiva 1/1 vlasništvo. Površina placa 1352m². Cijena po dogovoru. Tel: 336-454-4281

Prodajem plac na Vlašiću 600m². Tel: 469-278-0576, u BiH tel: +387 (32) 655-509 ili +387 (61) 785-366

Kuća u Prijedoru (Donja Puharska) na prodaju. Odmah useljiva. 1/1 vlasništvo-dulum zemlje sveukupno. Cijena 70.000 KM. Tel: 515-252-6061 ili samko25@peoplepc.com

Prodajemo prodavnicu i pekaru. Longwood, Florida. Tel: 407-462-8750 ili 407-462-8749

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu 65m² ili mijenjam za Banja Luku. Tel: +387 (57) 447-

146 ili +387 (65) 568-111

Razno

Mijenjam stan u Tuzli za kamion (D60/450 HP) sa prikolicom (hladnjača 53') u Americi. Stan je 46m², prizemlje, centralno (vrijednost \$45,000). E-mail: ziozion@gmail.com

Izdajem sobu sa kupatilom na spratu, Grayson. Tel: 770-696-9384

Izdajem ili prodajem 2 sobe/2 kupatila stan u Decatur-u, GA 30033. Vrlo povoljno, dobra lokacija, bus prevoz blizu. Tel: 718-688-9695

Izdajem sobu za samce. Cijena povoljna. Sve informacije možete dobiti na tel: 678-630-8126

Izdajem dvosoban stan u Lawrenceville, cijena \$800.00 (struja, voda, gas, kablovska TV uračunati u cijenu). Tel: 678-377-8698

Ako imate rječnike i knjige za učenje engleskog jezika, a više Vam ne trebaju, nazovite 314-644-8675

Poklanjamo macu. Sve informacije na tel: 678-630-8126

Čuvala bih jedno ili dvoje djece u svojoj kući u Jacksonville-u. Tel: 904-727-7062

Telefonska kompanija traži radnicu sa znanjem bosanskog jezika. Pozicija customer service, dobri uslovi zarade i beneficije. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka. Tel. 770-569-1213

Upoznavanje

Slobodna, 30 godina, jedno dijete, traži muškarca do 35 godina radi poznanstva i mogućeg braka. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "Prijedor"

Ja se zovem Šime Glavan i imam 65 god. Tražim žensku osobu od 35 do 55 god. koja bi željela dobrog muža i lijep život. Adresa: 128 Brian Cir, Antioch, TN 37013. Tel: kuća 615-331-7975, mob. 615-554-4713

Slobodna i bez obaveza, 54 godine, želim upoznati slobodnog muškarca radi poznanstva i mogućeg braka. Volim iskrenost. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "iskrenost"

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

*Impressum***Europa Magazine****ISSN 1939-3423**

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com

satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510



EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



| | |
|---|----------------|
|  | \$1.250 |
| AUTOMOBIL | |
|  | \$1.350 |
| SUV/VAN | |
|  | \$550 |
| MOTOR | |
|  | \$750 |
| SKUTER | |
|  | \$75 |
| PAKET | |

SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na Vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013